شریعت

اونیزه

دافغانستان دطالبانو داسلامی تحریك نشراتی ارگان

خپل عمل د لاری مل دی

لوي خدای(ج) فرمایی:

«تاسی ته چی کوم مصیبت رسیږی، هغه د تاسی د هغو اعمالو (له شامته) څخه دی چی تاسی په خپلو لاسونو باندی کړی دی؛ او الله تعالی ډیر (گناهونه) درته بښی.» (شوري - ۳۰)

کبرجن جنت ته نشی تلای

حضرت ابن مسعود (رضی الله عنه) وایی: د الله رسول(صلی الله علیه و سلم) فرمایلی دي: «دچا په زړه کی چی: د مثقال د زری غونډی کبر وی، هغه به جنت ته ولاړ نشی، یوه سړی وویل: سړی خو دا خوښوی چی جامی او بوټونه یی ښایسته وی(نو دا به هم کبر وی؟) هغه (صلی الله علیه وسلم) وفرمایل: الله(ج) ښایسته ده، ښایست خوښوی، کبر حق باطلول او خلکو ته په خواره سترگه کتل دی. (مسلم - مشکوٰة)

لومړی کال | دری څلویښتمه گڼه | دوشنبه د۱۳۷۵ هـ ش کال د عقرب دمیاشتي (۷) | د۱۹۹۶میلادي کال اکتوبر (۲۸) | د۱٤۱۷هـ ق کال جمادي الثانی (۱٦)

امیر المؤمنین له اسلامی آژانس سره په مرکه کی :

موږ هیڅکله هم تروریزم نه تائیدوو

په اسلام پوهیدل د ښځی اونر یوډول مکلفیت دی

موږ هیله لروچي ملگري ملتونه او خارجي هیوادونه د طالبانو اسلامي حکومت په رسمیت وپیژني

په افغانستان کي شراب او چرس په بشپړه توگه بند شوي دي اوموږ دهیروئینو اړی له منځه وړی دي

امیر المؤمنین ملا محمد عمر (مجاهد) د افغان اسلامي آژانس له رئیس سره په مرکه کي وویل جنرال دوستم اعتراف کړي چي دوي جنگ کي شامل شویدي خو دا چي څومره او په کوم قوت کي شامل دي دا به په راتلونکي وخت کي ثابته‌شي.

امیر المؤمنین ویلي دي چي موږ هیڅکله هم تروریزم نه تائیدو دا محکه د اسلام له نظره هر څوك چي د کوم هیواد په امان کي داخل شي نو بیا هلته د تخریبي عملونو حق نه لري محترم ملا محمد عمر (مجاهد) د ښځو د تعلیم په باب وویل: په اسلام پوهیدل د ښځي او نر یو ډول مکلفیت

ص ٤

امام مسجد پل خشتی:

جنرال دوستم خاین ملت است

کسانیکه خلاف طالبان قیام کرده اند دشمنان اسلام اند

امام مسجد پل خشتي کابل در خطبه نماز جمعه بر رشید دوستم قوماندان نیروهاي شمال انتقادات شدید نموده و وي را خاین ملت دانسته است.

به اساس گزارش صداي امریکا امام مسجد پل خشتي گفته که جنرال دوستم تعداد زیاد مردم را کشته و وطن را تباه کرده است.

موصوف افزود: افراد دوستم در شمال کابل چورو چپاول مینمایند.

این امام گفته کسانیکه در شمال کابل خلاف طالبان قیام کرده اند دشمنان اسلام اند زیرا طالبان به خاطري سر بلندي اسلام به پاخاسته اند.

وي طور مشخص بر مردم چاریکار و جبل السراج انتقاد نمود که آنان مقابل طالبان با احمد شاه مسعود همکاري نموده است.

موصوف به اهالي مناطق متذکره خبر قهر خداوند را داده و میگوید که طالبان بخاطر خداوند مي رزمند و خدا به آنان یاري و استعانت مینماید.

امام مسجد پل خشتي در مورد مرگ داکتر نجیب الله گفت: داکتر نجیب قاتل افغانها بود و به سرنوشت خود رسید. جنرال دوستم نیز به سرنوشت مشابه گرفتار خواهد شد.

مولوی محمد حکیم به هفته نامه شریعت گفت:

مورال رزمی مجاهدین تحریك اسلامی تقویت بیشتر یافته است

شهریان کابل از استقرار دولت اسلامی نهایت مسرور هستند

طالبان هیچگاه کسی را اذیت و گرفتار نمی نمایند

از هنگامیکه نیرو های رشید دوستم در کنار افراد احمد شاه مسعود به جنگ علیه طالبان آغاز کرده روحیه و مورال جنگی مجاهدین تحریك اسلامی افغانستان بیش از بیش تقویت یافته است

بن مطلب را مولوی محمد حکیم که تازه از ساحات جنگ باز گشته بیان داشت.

نامبرده افزود: نیرو های طالبان قبلاً نیز باشطارت و تهور جنگ مینمود ولی اشتراك نیروهای دوستم در جنگ را طالبان چنین تلقی مینماید که در جهاد علیه دشمن مصاف داده اند.

مولوی محمد حکیم گفت:

ص ٤

المجله:

مسوده اتحاد دوستم و مسعود توسط روسها تهیه گردیده است

کوشش براي این اتحاد چند ماه قبل آغاز شده بود

مجله عربي المجله در شماره اخیر خویش نوشته که مسوده اتحاد دوستم، مسعود و کریم خلیلي توسط نایب قونسل روس مقیم مزار شریف تهیه گردیده است.

المجله مي افزاید: هنگام امضا موافقت نامه اتحاد مذکور قونسل روس مقیم مزار شریف نیز حاضر بود.

اتحاد میان دوستم و مسعود

ص ٤

د شمشتو په کمپ کی د طالبانو په ملاتړ درندی غونډی په لړکی ربانی او دهغه انډیوالان دی ددښمنی لار بریږدی او د طالبانو اسلامی تحریك ملاتړ دی وکړی

مسلمانان د الله (ج) څخه غیر دبل چا څخه نه ویریږی مخالفین دی بی ځایه دړکی نکوی طالبانو د اسلامی شریعت د راوستلو او د ظلم او فساد ختمولو لپاره ملاتړلی او جهاد ئی شروع کړیدی چه دا کار د هر مسلمان افغان وظیفه ده او د همدغه مقصد لپاره ئی پنځلس کاله جهاد کړی او قربانی یی ورکړیده استاد ربانی او دهغه انډیوالان دی ددښمنی اوتریگنی لاره پریږدی او د طالبانو د اسلامی تحریك ملاتړ دی و کړی بی ځایه دی د خلکو ویښی نه تویوی او د کمونستانو په مقابل کی چی ئی ٤-۱ کاله جهاد کړی نن دی ورته د عزت او برمه وك سرونه، نه ښکته کوی او دخپل خدای (ج) څخه دی مرسته وغواړی.

هغه څوك چه لړه موده مخکی قاتلان او دښمنان وو نن د کوم سبب له مخی دوستان گڼل کیدی شی روسانو او هندوانو چه د افغانانو ترمنځ ئی د نفاق

ص ٤

د طالبانو سره د مرستي لپاره ډلي ډلي مجاهدین راروان دي ٦۰۰ تنه تازه دم ځوانان د مقابلي لومړیو لیکو ته ورسول شول

د شریعت خ

د پکتیا ولایت په مرکز د گردیز په ښارکي د طالبانو داسلامي تحریك په ملاتړ لویه او سراسري غونډه جوړه شوي ده. په دي غونډه کي له اسلامي دولت سره د اسلامي نظامي د استحکام په برخه کي د هر ډول مرستي اعلان وشو.

(٤)مخ

ولایت بادغیس بدست مجاهدین تحریك اسلامی طالبان تصفیه گردید

دشمن با شکست مواجه شده است

پیشرفت به سوی فاریاب ادامه دارد

در ولایت بادغیس واقع در غرب افغانستان میان تحریك اسلامی طالبان و نیرو های جنبش روز جمعه در گیری های شدید رخ داده است. محترم امیرخان متقی سرپرست وزارت اطلاعات و کلتور به این ارتباط گفته است نیروهای آنان قوت های دوستم را از ولایت بادغیس عقب رانده و طالبان به سوب ولایات همجوار در حرکت اند، وی مدعی شده که ما تقریباً صد تن از افراد دوستم را دستگیر کرده ایم، هم چنان محترم متقی اظهار داشت که بر ما بباری نیز شده ولی به سبب تلقات جانب مقابل محدود گردید است.

امیر خان متقی افزود. برادران مجاهد بادغیس از مدت ها قبل با

ص ٤

دستگاه اتومات تلفون مرکز دوباره فعال گردید

دستگاه تلفون اتومات مرکز دوباره بطور نورمال به فعالیت آغاز نمود دستگاه مذکور که از مدت چهار سال بدینسو توسط جنراتور بطور وقفوی فعالیت می کرد اخیراً در اثر تلاش و زحمات وزارت هاي مخابرات و انرژی برق فعالیت ٢٤ ساعته تلفون اتومات مرکز فعال و تأمین گردید.

حاجی آغا فرزند مرحوم میاگل صاحب تگابی وفات گردید

محترم حاجی آغا که یك شخص، عالم، روحانی و مجاهد ملت مسلمان افغان بود و از اشخاص مشهور افغانستان بشمار میرفت بعد از

(٤)مخ

د امریکا په نیویارك کی د طالبانو د اسلامی تحریك په ملاتړ یوه لویه مظاهره وشوه

د اکتوبر د میاشتی په ۲۳ دامریکا د متحده ایالات توپه نیویارك کی د طالبانو د اسلامی تحریك په ملاتړ یوه لویه مظاهره وشوه. مظاهره د غرمي په یوه بجه پیل او په پنځه بجی پای ته ورسیده. مظاهره کوونکو د روسانو او هندوانو بیرغونه

(٤)مخ

د هندوستان او روسیی سفارتونو ته د دوی د مداخلاتو پرخلاف احتجاج لیکونه وسپارل شول

په پیښور کی نوي افغان قونسل خپل کار پیل کړ

تولی غیر قانونی پیسی اخیستل منع شول

په پیښور کي نوی قونسل وظیفه پیل او په ډیره ښه توگه د قونسلگری چاري په عادی ډول خپل ورځنی جریان تعقیبوی. په هیواد کي د اسلامی نظام له ټینګښت سره جوخت د چارو په سمښت کي هرارخیز بدلون راغی او ورسره جوخت

(٤)مخ

بشری حقونه او د ملگری ملتونه دوه مخی (۲)مخ

دین و ایمان چیست و چگونه بشر را بسوی... (۲)مخ

د خنجانو بدنامه معاهده د مسلمانانو د ازمیښت... (۲)مخ

د ادب ملغلری (۳)مخ

لالیه دا خوب دی اوبو ته وایه! (۳)مخ

په افغانستان کی د اسلامی ښووني او... (۳)مخ

د طالبانو کامیابي د روسانو او... (۳)مخ

سرمقاله

د کابل غیر نظامی کول یعنی څه؟

کله چي په هیواد کي دو سله والو ډلو او افرادو له خوا حالات دي حدته ورسیدل چي ددي اسلامي او تاریخي هیواد دا وسیدونکو ورځني ژوند د ډول ډول گواښونو او تهدیدونو لاندي واقع شو او خلکو دو رځني ارام او سوکاله ژوند امکانات له لاسه ورکړل، نو دوغه ناوړه حالت دپاي ته رسولو اوله روان بحران څخه رنځیدلو او کړیدلو هیواد والوته د نجات ورکولو په غرض د هیواد د پراخو پرگنو له منځ څخه د طالبانو اسلامي تحریك سررا پورته کړ اوپه دي تکل یي خپل پرمختگ ته دوام ورکړ، چي دغه شان ډلي او افراد ددي لپاره بي و سلي کړي چي زموږ خلك وکړاي شي دهغوي دوسلوله ویري پرته خپل عادي ژوندته دوام ورکړي.

د طالبانو اسلامي تحریك چي د خپلو مسلمانو هیواد والو له هو سایي او ارا مي پرته بله ازرو نه لري د هیواد دري پر څلور برخي عملاً بي وسلي او غیر نظامي کړي له هغوي څخه یي سپکه او درنده وسله راټوله او بیت المال ته یي وسپارله او په دي توگه یي وکړ اي شول دپاټك سالاري او توپك واکمني بي شمیره پاچاهي له منځه یوسي او د ملي او اسلامي وحدت دتأمین

پاتی په (۲) مخ

افغانستان خانهء مشترك همهء افغانان مسلمان است پس وجیبهء همهء ماست که در حراست این خانهء مشترك از هیچ نوع ایثار و فداکاری خودداری نورزیم

شریعت

دامتیاز خاوند : دافغانستان دطالبانو اسلامي تحریك
دتأسیس کال : ۱۳۷٤ هـ ش
: د لیکوال هیئت ترکتنی لاندي
مسئول مدیر : مولوی احمد جان
تیلیفون : ۸٤۰۳۷۸
آدرس : په پېښور کي دطالبانو داسلامي تحریك نمائندگي
دیوي گڼي بیه : په هیواد کي (۵۰۰) افغانۍ
: په پاکستان کی (۳) کلداری

سرمقاله ...

په غرض دیوه قوي مرکزي دولت د جوړیدو په مخکي ټول پراته خنډونه یو په بل پسي له منځه یوسي. اوس د هیواد پایتخت کابل د دغه اسلامي تحریك د په اسلام مینواد وطندوستو ځواکونو په لاس کي دي، له کابل څخه د پخوانۍ بدنامي اداري د شړلو په پروسه کي د چا پوزه هم وینې نه شوه او نه لکه د هغې بدنامي اداري د افراد و په شان د خلکو شخصي شتمنۍ او یا ملي شتمنۍ ته خطر متوجه شو بلکي کابل ته د طالبانو د اسلامي تحریك د ځواکونو په ننوتلوسره هر ډول ناوړه چال چلن او غیر انساني کړه وړه پاي ته ورسیدل، د کابل اوسیدونکي ایلهٔ په دي بریالي شول چي د اسلام د مقدسو اصولو په چوکاټ کي د انساني ژوند امکانات ترلاسه کړي.

د هیواد د پایتخت کابل په نیولو سره د طالبانو اسلامي تحریك تر هرڅه د مخه دغه د هیواد زړه غیر نظامي کړ، له خلکو نه یې وسلي ټولي کړي او دښار امنیتي چاري یې پولیسی قواو ته وسپارلي چي په دي حساب اوس د کابل ښار بیخي بې وسلي او غیر نظامي دي، هیڅوك ددي حق نه لري چي له وسلي څخه د شخصي ګټي لپاره استفاده وکړي، هیڅوك حق نه لري چي دسمیه ایزو او یا نورو ګرایشونو په سیوري کي داسي عمل ته لاس واچوي چي د ملي او اسلامی ګټو پر خلاف ګوته ورته ونیوله شي او هیڅوك ددي حق نه لري چي په یوه اویله پلمه دخلکو دځورونې امکانات برابر کړي.

د کابل او یا د هیواد غیر نظامي کول دا معني نه لري چي گوندي زموږ د هیواد وسله وال ملي پوځ دي وسلي و نه لري بلکي له غیر نظامي کولو او بې وسلي کولو څخه هدف دا دي چي وسلي او نظامي وسأیل په داسي لارو چارو استعمال نه شي چي زموږ خلکو او ملي ګټوته یې خطر متوجه وي چي دا کار اوس عملاً د طالبانو اسلامي تحریك سرته رسولي او خپلي دغي پروسي ته به تر هغه پوري دوام ورکوي ترڅو ټول هیواد ته له توپك سالارۍ څخه نجات ورکړي.

د طالبان اسلامي تحریك چي د کابل تر نیولو مخکي د کابل دبې وسلي کولو غوښتنه کوله هدف یې د او چي دغه دهر چاپه لاس کي وسلي راټولي او بیت المال ته وسپارل شي، خو د کابل پخوانۍ بدنامي اداري زموږ دغي قانوني او شرعي غوښتني ته مثبت ځواب نه ورکاوه بلکي په دي خبره ټینګ ولاړوو چي یا به خپلي غیر قانوني او غیر شرعي تك لاري ته دوام ورکوي او یا به دوطن ګنډوالي لاپسي په کندوالو بدلوي، چي همدا اوس دهغي را پرزیدلي اداري بې ځایه اوبي ګټي لجاجت زموږ ددي مدعا څرګند ثبوت دي.

د طالبانو اسلامي تحریك به هیچاته اجازه ورنه کړي چي د کابل د غیر نظامي کولو په پلمه یو ځل بیا په هیواد کي د ظلم او فساد لپاره چانس تر لاسه کړي او یوځل بیا د خلکو مال او ناموس تر ګواښ لاندي را ولي، د طالبانو اسلامي تحریك په ټینګه پتیبیلي ده چي یا خو به په ټول هیواد کي د ظلم او فساد عوامل له منځه وړي او یا به خپلو روا او اسلامي هلوځلوته دوام ورکوي، موږ دلوي خداي (ج) په مرسته ایمان لرو او د خپلو مسلمانو هیواد والو په همکارۍ ډاډه یو چي انشاء الله و روستي بري به د افغانستان د مسلمان او مجاهد ملت په نصیب وي.

د شریعت تبصره

د حنجانو بدنامه معاهده د مسلمانانو د ازمایښ بله مرحله

په شمال کی د حنجانو بدنامه معاهده چی د روسی جنرال الیکزندر لیبد په قومانده د روسی ګوډاګیانو ترمینځ په ډیر تلوار سره د طالبانو د اسلامی تحریك په خلاف رامینځ ته شوه او هدف یې په افغانستان کی د یوه واقعی اسلامی حکومت د استحکام مخه نیول، په افغانستان کی د کمونستانو او سیکولرستانو قدرت ته رسول او د هغوی په واسطه د روسانو سیاسی او اقتصادی ګټی خوندی کول دي.

د افغانستان د مسلمانانو او په تیره بیا د هغو ډلو او ګوندونو د پاره چی د روسانو او کمونستانو په خلاف یې جهاد کړی او په افغانستان کی یې د یوه واقعی اسلامی حکومت جوړولو داعیه په مخ بیولی او د افغانستان ملت ته یې د دغی داعیي د عملی کولو وعدی ورکړی دي، د سخت امتحان او ازموینی نوی مرحله ده چی په دی سره چه الله جل جلاله له اسلام، جهاد او د ګران افغانستان د ملی وحدت سره مخلص او غیر مخلص عناصر او ډلی به د عمل په میدان کی سره بیلی کړي.

په دغه اتحاد کی هغه ډلی او اشخاص د رهبری او محوریت مقام لری چی یو وخت یې د افغانستان ملت او ټولو اسلامی ګوندونو په خلاف جهاد کاږه او د دوی په لاسونو باندی څومره زرهاوو هیوادوال شهیدان شوي، بې کوره شوي، لوټول شوی او بې عزته شوی دي. دغه اتحاد د دهغو کسانو په مشرۍ باندی رهبری کیږی چی یو وخت یې ربانی او مسعود په خلاف جهاد اعلان کړی ؤ او د اسلامی دولت باغی او باغی ډله یې بلله او د خارجه چارو د وزارت به یې ویل چی دغه ډله له هغو کمونستانو څخه جوړه شوی ده چی د افغانستان د مسلمانو خلکو په وینو یې لاسونه سره دی او په اسلامی دولت کی د منلو وړ نه دي، خو اوس الله تعالی دوی په خپلو فتواؤو او ویناؤو کی د عمل په میدان کی امتحان کړل، د افغانستان مسلمانانو ته یې د دوی متضاد او دوه مخی منافقانه أعمال وښودل.

اوس ملت ته څرګنده شوه چی دغه خلك له اسلام، جهاد او افغانستان سره هیڅ اخلاص نه لري، دوی منافقین دی یواځی له خپلو شخصی او باندی ګټو سره مخلص دي، دوی اسلامی اصطلاحات او اسلامی شعارونه د دی د پاره استعمالوی چی د افغانستان مؤمن او مجاهد ولس وغولوي. دوی ته اسلامی جهاد، د شهیدانو ارمانونه د کونډو او یتیمانو آهونه د اسلامی تږی د مسلمانانو فریادونه هیڅ ارزښت او اهمیت نه لري.

دوی له لوی خدای جل جلاله څخه نه ویریږي، په حساب او کتاب باندی باورنه لري، دوی د خپل نفس او هوا په پیروی او اطاعت کي دومره مخکی تللي دی چی هغه یې د ځان معبود ګرځولی دی یواځی د هغه په رضا کی لګیاوی او د لوی خدای جل جلاله اطاعت او احکام یې هیر کړی دي.

دوی چی کله د اسلامی جهاد د زیاتو قربانیو په نتیجه کی د اسلامی دولت د جوړولو په نوم ځانونه قدرت ته ورسول، ددی په ځای اسلامی شریعت په هیواد کی پلی کړي، په ځان او په نورو باندی اسلام عملی کړي، دوی د اسلامی جهاد د اهدافو په خلاف د یوه نژادی او سکتری حکومت د جوړولو او پیاوړی کولو په لټه کی شول، اسلامی شریعت، اسلامی اصول او اسلامی اخلاق یې تر پښو لاندی کړل. دولتی اورګانونه، وزارتونه، دفترونه یې د فحشا، فساد او رشوت مرکز ونه وګرزول، بیت المال یې شخصی ملکیت وباله او هغه یې په خپلو او خپلوانو باندی د عیاشی او فحاشۍ د پاره د اوبو په شانی وویشل. دولتی مهم پوستونه یواځی هغه چا ته لاسه کولای شوای چی د ربانی او مسعود خپلوان او کلیوال به ؤو، هیڅ نوع اهلیت او کفایت، تقوی او دیانت تر نظر لاندی نه نیول کیدل.

هغه ؤو چی دوی د لوی خدای (ج) په وړاندی په دغه ستر امتحان او ازموینه کی ناکام شول او د افغانستان د مسلمان او مجاهد ملت په وړاندی رسوا او شرمینده شول. د دوی په ځای لوی خدای جل جلاله د تولنی له ټولونه کمزوره او ناتوانه اما با ایمانه او با تقوی ډله دینی طالبان د امتحان او ازموینی دغه میدان ته را وړاندی کړل او هغه کارونه یې وړاندی وکړل چی دوی ورته نا ممکن ویل. د طالبانو اسلامی تحریك په ۷۵٪ افغانستان کی اسلامی شریعت تطبیق کړ چی دوی ورته ناممکن ویل، د طالبانو اسلامی تحریك د نر او ښځو ګډو تعلیم او ګډو دفترونه پای ته ورسول چی دوی ورته ناممکن ویل.

د طالبانو اسلامی تحریك ټول د فحشا او فساد مرکزونه له مینځه یوړل چی دوی ورته ناممکن ویل. اسلامی تحریك د خلکو سر مال او ناموس په امن کړل چی دوی ورته ناممکن وویل.

اسلامی تحریك هر ډول اداری فساد، رشوت او خیانت له مینځه یوړل چی دوی ورته ناممکن ویل.

اوس چی د طالبانو اسلامی تحریك زیاتره هغه غیر اسلامی کارونه چی منع کول او کنترول کول یې د ربانی او مسعود د اداری په نزد ناممکن ؤو د طالبانو د اسلامی تحریك د با تقوی او با ایمانه مجاهدینو په لاسونو کنترول او ممکن وګرزول او د هیواد په زیاتره برخو کی یې د اسلامی شریعت په تطبیق سره د اسلامی جهاد د پاکو شهیدانو او غازیانو ارمانونه تر سره کړل، نو د دغه تحریك په خلاف بیرته له کمونستانو او بې دینانو سره یو ځای کیدل او د روسانو په قومانده باندی د هغوی قیادت منل او په روسی او هندی وسله باندی خپله بې ګناه هیوادوال وژل، یو بل ستر امتحان دی چی دا ځلی به تر دی دیری په ظاهره سپیڅلی څیری خدای جل جلاله په کی رسوا او شرمنده کاندي، په دی سره به لوی خدای جل جلاله مخلص او منافق سره بیل او د نیکو مسلمانانو لیکی به د تل د پاره د دوی له دوه مخی او منافقیت څخه پاکی کړي. د هیواد ټولو مخلصو، نیکو او با ایمانه ډلو او اشخاصو ته پکار دی چی له پخوانیو غیر اسلامی ائتلافونو او اتحادونو څخه په عبرت سره دا ځلی په دغه امتحان او ازموینه کی ځانونه بریالی کړی د روسانو د جوړ کړی ائتلاف او اتحاد په ځای د طالبانو د اسلامی تحریك سره د الله د دین په خاطر او د اسلامی شریعت د تطبیق په منظور ملګری شی څو اسلامی جهاد او د هیواد ملی وحدت ته په نجات ورکولو سره په دغه امتحان او ازموینه کی د الله تعالی او مسلمانانو په وړاندی بریالی او سر لوړي راروځي.

دملګرو ملتونو مؤسسې ته یو تنقیدي کتنه

بشري حقونه اودملګرو ملتونو دوه مخي

مولوي عبدالحکیم «مجاهد»

خوارلسمه برخه

۳ - په منځني ختیځ کي د بشري حقونو ډرامه:

د مسلمانانو په خلاف د صلیبي جګړو په وخت کي د مسلمانانو ستر مشر عظیم مجاهد، صلاح الدین ایوبي چي په خته کردي ؤ د عیسایانو په ماتولو او د مسلمانانو په یو کولو کي مهم رول لوبولي دي. عیسایانو ته یې په فلسطین کي داسي تاریخي ماتي ورکړي دي چي لویدیځي نړۍ هغه تر اوسه پوري نه ده هیره کړي. د بریتانیا د لوي امپراتورۍ په دوره کي یې د ستر مجاهد صلاح الدین انتقام د ده له قوم کردانو څخه واخیست چي د خپلي استعماري دورې د پایته رسولو په وخت یې کردان د یوه متحد قوم په ځاي په څلورو هیوادونو: ترکیه، سوریه، عراق او ایران کي وویشل او په دي توګه صلیبانو له کردانو څخه خپل تاریخي غچ واخیست او کردان یې د بې اتفاقي او اختلاف په مرض مبتلا کړل.

په ۱۹۷۳ م کال کي د لومړي ځل د پاره یوه کردي مشر عبدالله او کالا د ترکیې په جنوب ختیځ کي په خپله سیمه کي یوه ګوند د (P. K . K) په نوم باندي رامینځ ته کړ په ۱۹۸٤ م کال کي دغه ګوند خپل چیرکي فعالیت پیل کړ او د ترکیه د مختلفو کلیو کي یې یو لړ نظامي عملیات تر سره کړل څو نور کردان له ځانه سره ملګري کړي. دوي په شمال عراق، سوریه او لبنان کي خپل مرکزونه جوړ کړل. په دي برسیره د عراق په شمال کي د کردانو دوه نور ګوندونه هم لکه: KDP (کردستان دیموکراتیك پارټي) او P U K (پاتریاتیك یونین آف کردستان) په شمالی عراق کي د یوه آزاد کردستان د جوړولو د پاره په ترکیه، شمال عراق او ایران کي په فعالیتونو باندي لګیادي چي په خپلو منځونو کي سره مخالف دي.

په عراق کي د ۱۹۹۰ م کال د خلیج د جګړي په نتیجه کي امریکا او ملګرو ملتونو د عراق د شمال ځیني برخي د عراقي کردانو د پاره خوندي سیمې اعلان کړي. په دغو سیمو کي له یوې خوا د ترکیي د کردانو ګوند PKK د ځان په ګټه عملیات پیل کړ او له بلې خوا دا شمالي عراق د کردانو دوو ګوندونو د قدرت په سر له یو بل سره په جګړو پیل وکړ چي په نتیجه کي یې په زرهاوو کردان ترکیي، شام او ایران ته مهاجر شول. د عراق مشر صدام حسین غوښتل چي دغه خپل منځي جګړي پایته ورسوي د KDP په ملاتړیې فوځونه ولیږل او کیدی تی د نورو په مقابل کي غالبه کړه دکر دستان لوي ښارونه یې ترخپل کنترول لاندي راوستل.

د امریکا متحده ایالاتو د بین المللي نورو مونو او اصولو په ماتولو او د ملګرو ملتونو د منشور په خلاف چي په سیمه کي لانجوته د حل د پاره باید لومړي سوله ایزي لاري چاري ولټول شي د عراق په خلاف یې په پراخه پیمانه نظامي عملیات پیل کړل او د عراق نظامي تأسیسات یې په پرمختللیو میزایلو باندي تباه کړل. امریکا دغه اقدام په عراق کي دننه په داسي حال کي و کړ چي عراقي فوځونه د ملګرو ملتونو د احتجاج په اساس له کر دي سیمو څخه بیرته وتلي وو په دي توګه امریکایي عملیات له یوې خوا غیر قانوني و او له بلي خوایي امتیازي بڼه لرله ، کردان خوپه ایران او ترکیه کي هم په عملیاتو بخت دي چي ایران او ترکیي هم د عراق په شانې ددوي په منیځ کي دیوي ډلي په ملاتړ او دبلي په خلاف نظامي عملیات کړي دي او امریکا ددغو هیوادونو په خلاف هیڅ عمل نه دي کړي. خو ملګري ملتونه په دي ټوله ډرامه باندي پټه خوله پاتي دي. د مشرق ورځپانه د سپتامبر په ۱۵، ۱۹۹٦م کال په ګڼه کي په عراق کي د متحدینو او امریکا د فوځي برغلونو او د ملګرو ملتونو د اقتصادي محاصري په نتیجه کي دوژنو او تباهیو په هکله لیکي: «د خلیج د جګړي په دوران کي امریکا د عراق په خلاف له نظامي ځواك څخه استفاده وکړه او دري زره جنګي الوتکي یې په جګړه کي په کارو اچولي چي د پنځه ځلویښت ورځو په عملیاتو کي پنځه لکه بې ګناه خلك ووژل شول. خو ملګر و ملتونو هیڅکله هم دبشر د حقونو غږ پورته نه کړ او بر عکس یې په عراق باندي شپږ کاله کیږي چي د ملګروملتونو د امنیت د شورې له خوا اقتصادي محاصره جاري ساتلي ده چي دهغي په نتیجه کي د خوراکی موادو او دواګانو د نشتوالي له کبله بې ګناه ملکي خلك او په زیات شمیر باندي واړه ماشومان هلاکیږي. د ملګروملتونو د یوه رپوټ سره سم په عراق باندي د اقتصادي بندیز له کبله په لکونو خلك هلاك شوي دي.»

ورځپانه په همدغه ګڼه کي دیوه بل مضمون په ترځ کي لیکي! «په عراق باندي د امریکا د غه اوسني برغل له دي کبله هم د غندني وړ دي چي ددغي حملي له کبله د عراق د معصومو ماشومان مشکلات یې نور هم ور اضافه کړل. د عذاب خو هسي هم کم نه وؤ د خوراکی او دارو درملو دسخت کموالي له کبله دوژونکو نتایجو په هکله خپله دلویدیځ مطبوعاتو هم شکایتونه پیل کړي، چي د امنیت شورې د بندیزونو له کبله عراقي ملکي خلك سوکه سوکه دعامي او ټولنیزي تباهۍ په لور ورټیله کیږي.. په دوه کاله کي ۲۱ زره ماشومان هلاك شوي دي او دورستنیو دریو میاشتو په دوران کي هم د خوراکی موادو او درملو د نشتوالي له کبله بویشت زره نور ماشومان مړه شوي دي.»

په عراق باندي د امریکا د سپتامبر د برغل څخه لږ مخکي ملګرو ملتونو د شپږو میاشتو لپاره عراق ته اجازه ورکړه چي د دوه زره میلیونو ډالرو تیل وپلوري او په هغه باندي د خپلو ناروغانو او وږیو خلکو د پاره خوراکي مواد او دارو راونیسي، خو اوس د ملګرو ملتونو عمومي منشي بطروس غالي د ملګرو ملتونو نو دغه رحم او کرم هم د استعماري هیوادونو د فشار له کبله بیرته واخیست دا ځکه چي عراق مظلوم دی په خپل هیواد کي دننه یې لاسونه تړلي شوي دي او ملګري ملتونه خو چیرته چي د استعماري هیوادونو ګټي له ګواښ سره مخامخ کیږي نو بیا د مظلوم په خیټه کي ګوندي وهي او مظلوم له پښو څخه راټیسي او چپه کوي یې.

ملګرو ملتونه په چیچنیا او افغانستان کي د روسانو د مداخلي په خلاف چي په زرهاو انسانان یې وژلي دي او هیوادونه یې له خاورو سره خاوري کړي دي، نه یواځي دا چي اقتصادي بندیزونه یې نه دي لګولي بلکي بین المللي مالي نمایندګیو لکه نړیوال بانك او نوري مؤسسي روسانو ته د مسلمانانو په خلاف او د هغوي د وژني د پاره مالي مرستي ورکوي. دا ځکه چي چیچنیان او افغانان مظلوم دي او ملګري ملتونه غواړي چي د مظلوم په سر کي میخونه ووټکوهي.

هندوستان په کشمیر او افغانستان کي په اسلام دښمني لګیا دی او په زرګونو مسلمانان یې وژلي او وژني یې، خو ملګري ملتونه نه یواځي دا چي په خپلو تصویب شویو مصوبو باندي عمل نه کوي او د هندوانو دغه بشر ضد اعمال نه غندي بلکي د کشمیر او افغانستان د مجاهدینو په خلاف د بشري حقونو د تر پښو لاندي کولو ناروا تورونه لګوي.

اسرائیلو د لویدیځي نړۍ په مرسته د لبنان، فلسطین، اردون او سوریي ځمکي لاندي کړي، په فلسطین کي یې په سلهاؤو زره مسلمانان له خپلو کورونو څخه ایستلي او په ځاي یې له لویدیځ نه په پرله پسي توګه یهودان راالیږدولي او نیږ دوي یې او په دغو کورونو کي یې ځاي په ځاي کوي، د عربانو ځمکی او دوکانونه غصب کوی خو ملګری ملتونه نه یواځی دا چی د ظالمو او ځناورو یهودانو د اعمالو غندنه نه کوي بلکي د اسرائیلو د دغو ظلمونو په خلاف مبارزه کوونکي مسلمانان د بشري حقونو دنه مراعت کولو په تورونو تورنوي او ورته تروریستان وایي.

دامریکا او کانادا سورپوستان!

په پنځلسمه پیړۍ کي کله چي اروپایانو د امریکا لویې وچې رامخه کړه هلته یې د هغه ځاي د خلکو چي سور پوستکي او یا د (Red Indians) په نوم یادیږي، عامه وژنه پیل کړه، له هغو سره وسله کمه او ابتدایي وه په داسي حال کي چي اروپایي سپین پوستان په جدیدو مودرنو وسلو باندي سنبال ؤو، د امریکا ځایي خلکو د اروپایي برغلګرانو دفاع نه شواي کولاي او بالآخر د دوي د زیاتي وژني څخه وروسته په زیات شمیر اروپایان له انګلستان، فرانس، اسپانیا، اتالیا او نورو هیوادونو څخه د دغي لویې وچي د اشغال د پاره راتویې شول او د ځایي خلکو په وژلو او شړلو یې موجوده امریکا او کانادا هیوادونه مینځ ته راوړل. په امریکا کي د سور پوستانو حال د منځنیو پیړیو له غلامانو څخه هم بدتر دي، دوي یې په ځینو خاصو سیمو کي ایسار کړي او له هر راز بشري بنسټیزو آزادیو څخه یې محروم کړي دي. دوي نه پریږدي له هغو سیمو څخه د باندي سفر وکړي، او حتي امریکایي راډیو او تلویزن یې د وحشي انسانانو په شکل خلکو ته معرفي کوي.

د ملګرو ملتونو موسسه چي د دغه هیواد په مشهور ښار نیویارك کي خپل مرکز لري د هغي کار کوونکي او د دولتونو مستقل نمایندګان د دغي خاورې له غذا، اوبو او هوا څخه ګټه اخلي. آیا په خپل یو پنځوس کلن تاریخ کي یې کله هم د دغو مظلومو او محکومو انسانانو په غصب شوي خاوره او بشري حقونو باندي کله غور کړي دي؟ او آیا په راتلونکي کي له دغي مؤسسي څخه لږ تر لږه دا هیله هم کیدایشي او که نه؟ له تیر شوي تاریخ او روانو حالاتو څخه خو داسي څرګندیږي چي د دغو پوښتنو ځواب به په نفي کي وي.

په کانادا کي د امریکا په شاني ځایي او محلي سور پوستان له بهر څخه د راتلونکو اروپایانو له لاسه وژل کیږي، شړل کیږي او د دوي د نژاد ورکي د پاره راز راز پروګرامونه طرح کیږي. خو ملګري ملتونه په دي نه دي توانیدلي چي د دغو ظلمونو او چپاوتو مخه ونیسي او یا له دغو جنایتونو څخه یادونه وکړي.

شمس الدین رحماني د خپل کتاب «ماهیت سازمان ملل» په ٦۱ مخ کي د سور پوستانو د نابودي په هکله د امریکا او کانادا د پروګرامونو په اړوند لیکي! په کانادا او امریکا کي په میلیونونو د سورپوستانو پیغلي د داکترانو له خوا شنډي شوي دي... او دغه دواړه هیوادونه غواړي چي په بشپړه توګه سورپوستان له مینځه یوسي.»

د ملګرو ملتونو د موسسی د خپل مرکز په شاوخوا کي دغه د ظلم او بربریت بد اعمال په سترګو نه ورځي او ټولي د تبلیغاتو، غندنو، او محکومیتونو ګزارونه یې یواځي د اسلامي هیوادونو او دریمې نړۍ په لور غځولي دي چیرته چي د استعماري هیوادونو ګټي له خطري سره مخامخ کیږي او یا کوم هیواد هڅه کوي له غاري څخه د استعمار کړۍ وباسي او آزاد خپلواکه ژوند د خپلو عقایدو سره سم پیل کړی.

دین وایمان چیست وچگونه بشر را بسوی ارتقا وپیشرفت دعوت مینماید

تتبع ونگارش «مولانا زاده»

پیوسته به گذشته

اسلام پیروانش را در همه امور به تفکیر و تتبع ... توصیه میفرماید

اسلام عزیز چنانکه انسان را متوجه زیبائی بیان و گفتارش نموده او را به تفکیر، منطق وقناعت دادن وقناعت بخشیدن نیز توصیه فرموده ودر این موارد هم وجدان وتهذیب انسانی را در نظر داشته میفرماید: مردم را در راه خدا بفهم وعلم وحکمت کامل وموعظه بسیار نیکو رهنمائی کنید واگر صحنه مجادله برپاشد بازهم میان راهی را بگیرید که از آن بهتر وپسندیده تر میباشد مقصد اینکه مسلمان از استدلال درست وقناعت بخش کار بگیرد ونباید بجای روشن ساختن موضوع ودر میان گذاشتن صحیح ومعقول آن صحنه عناد ودشمنی بوجود آورد واز تهذیب ووجدان انسانی دوری جوید.

همچنان اسلام بمعامله وسلوك ذات البیني انسانان اهمیت زیادي قائل بوده وارشاداتی در زمینه دارد، زیرا ممکن نیست که در انسان نفرت ومحبت هر دو یکبار ودر یك وقت بیدار شود واین از جهتی است که عامل نفرت در انسان مصدر آن بی تهذیبی است که از وجدان سلیم نشأت نمیکند خداوند بزرگ میفرماید: «هرگا زنان تانرا ترك میدهید وطلاق میدهید با وضع عملو از نیکی واحسان ترك شان دهید» از آنجاییکه تولید نفرت وآزردگی سبب ترك وطلاق زن از شوهر میشود امر میشود که نباید طلاق و جدائی از طریق بی تهذیبی وروبه خلاف انسانیت صورت بگیرد.

قرآن میفرماید: واضح است که موضوع نیکی وبدی یکسان ویکچیزی نمیتواند شد، پس دشمنی وخصومت خویش را از طریقی رفع کنید که بسیار خوب باشد ونتیجه آن این خواهد شد که دشمنی به دوستی مبدل خواهد گشت. اینجا ست که قرآن کریم بنده مسلمان را از یکطرف پروند نیك ومهذب توصیه میکند واز جانب دیگر احساسی را در او زنده مینماید که تنها از روی وجدان سلیم دشمنی وخصومت را از بین ببرد وحتی دشمنی را بدوستی مبدل سازد ودشمن را دوست ویاور خود گرداند.

هرگاه به هدایات قرآنی متوجه شده ودقت کنیم، انسان نه تنها بحفظ زیبائی ظاهری و زینت و وجدان سالم، معامله نیکو وامثال اینها متوجه گردانیده شده، بلکه اخلاق و پیروی از خلق خوش هم بانسان توصیه وارشاد گردیده است.

قرآن کریم میفرماید: «انسان مسلمان قهر وغیظ خود را فرو خورد به عفو اقدام نماید و بجای مناقشه و جنگ رویه مصالحه در پیش گیرد که اینکار در اسلام از امور پسندیده و پس بزرگ است و اجرش نزد خداست» البته انسان مسلمانیکه از خلق نیکو ورویه وسلوك مصالحه کار میگیرد، مردم را بخود نزدیك میکند و در اجتماع وهمبستگی با اجتماع مرتکب کارهای بسیار نافع وسودمندی میگردد که هم بخودش نفع میرساند وهم جامعه از کارش انتفاع میبرد واین در واقع زیبائی معنوی است که از وجدان سالم سرچشمه میگیرد.

بالآخره می بینیم که اسلام بارشادات متذکره فوق هم اکتفا نکرده بلکه با همه، اینها حرکت رفت وآمد انسانرا هم در راه تهذیب انسانی برابر ساخته وفرموده است که: «مسلمان نباید وضعیت آمیخته با کبر ونخوت وغرور داشته باشد، بلکه حرکت مغایر تهذیب را بایستی ترك دهد ویا هرکه به جبین گشاده روبرو شود» مختصر اینکه انسان مسلمان مصدر زیبائی ظاهری، خوی نیکو معامله نیك، فکر ومنطق درست، نشست وبرخاست درست، گفتار نیك وحرکت معقول وپسندیده باشد که البتهٔ در اینصورت طرف پسند انسانان دیگر قرار میگیرد وبالضرور از اجتماع چنین انسانانی که بر مبنای برادری وبرابری ودوستی ومحبت گذاشته شده کارهای متوازن ومتعادل اجتماعی بمیان میآید ویك جامعه مترقی انسانی وجمعیت مطمئن وتسلی بخش تشکیل میابد.

توجه اسلام بسوی جنبه، فکری انسان

اسلام عزیز انسان را تنها بسوی عبادت خدای بزرگ وتوانا دعوت مینماید وخداوند آنذات کامل مطلقی است که مثل ومانند ندارد، بنا برآن مقصد عبادت بنده بخدا اینست که در اثنای ادای نماز کاملاً متوجه الله جل جلاله باشد ودر معاملاتش اورا بیاد داشته ودر تصرفاتش آنذات لایزال را ناظر خود شمارد بهمین ترتیب میتواند شد که انسان وبنده بالاتر این اعمال محض رو بجانب خدا کرده وگردن بند وگلو بند خواهشهای نفسانی را از گردن بیندازد ویا طبیعت انسانی بسوی همین هدف حرکت وراه پیمائی نماید. این یك حقیقت قبول شده است که تا وقتیکه یك انسان از زیر تأثیر رسم ورواجهای منطقوی ویا از آن عواطف خاص ویا چیزهای خاصی که زاده عشق مجازی وعلاقه انسانی است وفکرش بر آن تمرکز دارد فارغ نشود واز آغاز ملتفت چرت زدن وفکر کردن خود نگردد تا آنوقت بفکر ورأی خود کامیابانه وموفقانه قدم برداشته نمیتواند ونه این موضوع را خود تحلیل وتدقیق میتواند کرد. البته آنچیزیکه فکر وخیال انسانرا از تمام این عوامل بر کنار میدارد وبه چنان نقطه، متمرکزش میسازد که بسویه عالی ودر مقیاس وپیمانه بلند انسانی جا دارد، فکر خود انسان واراده قوی وعزم متین اوست، انسان میتواند در سایه اراده قوی ومحکم خودش عادات ناجایز را ترك کند، از معشوقه، زیبایش روگرداند وبر عشق وعاطفه، خود پا نهد ودر عالم فکر بجستجوی مقام عالی البته بکمك اراده به پیش برود.

می بینیم که اینجا اسلام تنها وتنها الله یعنی ذات کامل مطلق را قبله آرمان ومقصد بزرگ انسان وانمود میکند و آن عباداتیکه انسانرا خداوند

ص٤

لالیه دا خوب دي اوبو ته ووایه!

سهيل ستوري

بی بی سی فارسي خپرونه په خاص ډول مجله، اسياي ميانه ځيني بي اساسه خبرونه خپروي. د دي خپروني ويناوال ځيني ايراني متعصبين او ځيني د افغانستان پخواني کمونستان او ستميان دي داسي معلوميږي چي دوي په افغانستان کي قومي جنګ جګړو ته لمن وهي. دوي غواړي چي د احمد شاه مسعود او د رباني مات شوي حکومت ته د اوږو پوزه جوړه کړي او د کابل ښاريان چي له کلونو وروسته يې ايله اوس دسولي تر وزرو لاندي ژوند پيل کړي دي د بي اساسه خبرونو په خپرولو ويروي او له کابل نه وتلو ته يي وهڅوي. دوي د ژورناليزم او وياندي تقدس تر پښو لاندي کوي او له خپله ځانه په خاص طمطراق سره د احمد شاه مسعود په ګټه تبليغ کوي.

د مثال په ډول څو ورځي وړاندي عبدالله شادان او ظاهر طنين چي دواړه ستميات او د پخواني خاد د بدنامي اداري غړي دي د سياسي ليډرانو په لهجه له احمد شاه مسعود نه د خبرو په سحر افسانوي قهرمان جوړ اوه او ويل يي چي دي او د ده لښکر به ډير ژر کابل ونيسي خو کارونه هغه دي‌ځي حداي(ج) يي کوي.

دا دي نن هم کابل احمد شاه مسعود نه دي نيولي. هغه بله شپه په مجله، اسيايي ميانه کي وويل شول چي د احمد شاه مسعود پنځه سوه تنه سپاهيان په کابل کي پټ دي او يو قيام به په کابل کي پيل کړي. په دي خپرونه کي دا هم وويل شول چي يو څو تنو مجونو چي د ملنګانو جامي يي اغوستي وي له طالبانو د خيرات غوښتنه وکړه او په دي بهانه يي تر پلوونو لاندي پټ خنجرونه راوايستل او طالبان يي پري ووژل، سړي ته خندا ور شي.

او له ځانه سره وايي: هغه زمريان چي له ورېښمين تنګي د ماينونو په کرونده کي ورګډ شول او د سرويي ته ما تيدونکي ډېرين سنګرونه يي دړي وړي کړل.

د مجونو د نازکو لاسونو په خنجرونو دي ووژل شي؟! لاليه دا خوب دي اوبو ته ووايه!

هغه پاك لمني توريالي چي د توري او ايمان په زور يي د کابل له ښار نه د پولادو فرعوني اژدها ژوبله ژوبله وايسته او د کابل پرسريي د عزت پروني وغوړاوه نو د کابل دومره بي غيره ته ښيباني دي چي خپل ورونه دي ووژني؟! د کابل ښيباني مجوني او ښځي هغه څوك دير ښه پيژني چي د دوي د وطن د غړونو غمي يي د پاريس لوليو ته ورسول او د دوي له سرونو يي پروني واخيستل. دوي ته يي اوښکي ورکړي او د کابل ماشومانو ته يي ډوډۍ‌هم ورنه کړاي شوه د پښتون، هزاره، تاجك، او اوزبك په نامه يي په خپلو کي سره ووژل.

دي ډول زهر جنو خبرونو خپروونکو ته دومره وايو چي لا څو د وطن تنکي اوزلمي طالبان جنګيږي، هغه د غړونو اتلان څو لا له کابل نه هم نه دي ښوريدلي چي د روس پرشوبلو له ټيرونو سره راختل او د کوه قاف د پولادي ديوانو ښکر يي ماتول.

حيران يو چي د بي بي سي د نړيوالي راډيو مشرتوب څنګه دومره په درانه خوب ويده دي چي ځيني معلوم الحال خادستان، ستميان او افغانستان دښمنه متعصبين يي د بي طرفۍ پر لمن داغونه لګوي؟ موږ نه وايو چي بي بي سي دي خپرونه، نه خپروي بي بي سي ټول افغانان په مينه مينه اوري خو ځيني ريږونه او خپرونه د يو څو کسو تش په نامه يي ديانته ژورنالستانو له ځانه جوړ شوي خبرونه وي.

زيرك اوريدونکي د ځينو بي اساسه خبرونو په اوريدو په دي رسيږي چي په غميو هيڅ نه کيږي. له چا سره چي د يتيمانو او کونډو اوښکي او د بورو ميندو سلګۍ او دعاګانې ملګري وي وروستي بري د هغوي په برخه دي.

(انشاء الله)

د ادب ملغلری

زه هغه افغان يم

نهضت ستانيزی

زه هغه افغان يم چی څواکونه می ځپلی دی
هغه مسلمان يم چی کفار می ټمبولی دی
زه هغه افغان يم چی د خدای د پاره جنګ کوم
هر وخت می په نره ددښمن وينی توی کړی دی
زه هغه افغان يم چی روسان می په ګونډو کړله
بيرته می په تور مخ په آمو پوری پښتلی دی
زه هغه افغان يم چی زمری په شان حملی کوم
ګرمی می سنګری په تودو وينو ساتلی دی
زه هغه افغان يم چی جهان رانه الهام اخلی
ډيری پرګنی می له خوبونو ويښی کړی دی
زه هغه افغان يم چی بيرغ د اسلام لوړ ساتم
پروت يم په مورچل کی دښمنان می پرځولی دی
زه هغه افغان يم چی جذبی ژوندی کول کوم
ګوټ په ګوټ می خلکه ولسونه خوځولی دی
زه هغه افغان يم چی مظلوم ته سوکالی راوړم
جرړی می د ظلم په رڼا ورځ سوزولی دی
زه هغه افغان يم چی په متو کی طاقت لرم
ما د سره وحشت سره ځنځيرونه ټوټه کړی دی
زه هغه افغان يم چی قلم د (ستانيزی) ته می
وخت په وخت د ليك جذبی څواکونه وربښلی دی

د طالب آواز

د طالب العلم محمد اشرف (خسروی) په انتخاب

زه د تورو شپو تورو تيارو پسی رڼا يمه
دانګم سرو لمبو ته پروانه يمه شيدا يمه
زه مؤمن افغان يم د باطل ريښی به پريکړمه
اور يمه لمبه يمه ځليږم سپين سبا يمه
ټول به يی تغر کړم د وحشت خو نه به ورانه کړم
زه د شرق او غرب په شياطينو بسم اللهٔ
مسوزمه خوريږمه در ديږم په مؤمن ولس
زه د هر مؤمن د هر درد من د درد دوا يمه
پاکه به کړم سيمه د فساد له وحشتونو نه
تورو ترګمو پسی له رعد سره بريښنا يمه
خلاص به کړمه خلك ښکيلا ګګرو له منګولو نه
زيری يم د فتحی ازادۍ دښی ښکلا يمه
ځيری بی کړم خيته څوك چی ما سره تيتر وهی
زه د هر طاغوت د هر جابر مرګ ته پيدا يمه
سپر می کړه سينه د توپکيانو سرو مرميو ته
جوړ يمه له تنګ نه نهضتونو مقتدا يمه
سا‌می که په تن وه د ظالم خونه به ورانه کړم
تندر پر ظالم يم د مظلوم د لاس عصا يمه
غوروځه سرو لمبو ته (الوګری) بيا به ارمان کوی
اخله الهامونه را ته ګوره رهنما يمه

مینه دې لرمه

خدای به بی بیا پاکه کړي د سپين سهار په سپين دسمال
هو منم د لمر سيسه د شپي غبار به ونيسي
را به شي دستورو په لباس کي لکه سپين بازان
سره کُفار به ونيسي او تور کُفار به ونيسي
ما سره ياري به ستا د حُسن طالبان کوي
مينه دی لرمه تا به رام لکه هرات کړمه
لامو وزر بوي د چند تولري
هغه طوطيان يو هندوستان ته رسو
د سهيل ستوري يو راڼده خونه يو
د ښو رپ کي کابل جان ته رسو.

بيدار از خواب گران کن

تو دل بيدار از خواب گران کن
از آن پس قوم را بيدار جان کن
عطش را تيز تر بينم به عالم
کتاب الله درو بحر روان کن
دلا خوش باغ و خوش گلزاری بودی
که گاهی منزل دلدار بودی
چنان بودی که میگويد نه بودی
چو پُر از ذکر و فکر يار بودی
خدا را غرق شو در کار ای دل
بسوی کار خود رو آر ای دل
مکن کار دگر گر هوش داری
بجز کار تلاش يار ای دل
اگر دارد خيال دوست و غم دل
به حُسن اندر زباغی نيست کم دل
خطا گفتم که هر باغی چه باغ است
بود مانند بستان ارم دل

د کابل ځمکې

ملا اسد الله حنيفی

مر نه يم ژوندی يم تا به ساتم په تودوینو
سر در باندی ږدمه خفه نشي د کابل ځمکي
ته مي د زړه سر بي ځان به تانه صدقه کړمه
ناز دي په سر وړمه خفه نشي د کابل ځمکي
ما په خپلو وينو ته دامن غير کی پنه کړی
سوله دی ساتمه خفه نشي د کابل ځمکي
تا چی له مودومودو زما لاری څارلی وی
اوس دی نازومه خفه نشي د کابل ځمکي
تا ته می راوړی دی ارمان ستا د شهيد بچی
پټ به دی ګټمه خفه نشي د کابل ځمکي
تانه می شړلی دی پردی دخدای په مرسته بيا
لا يی زغملو مه خفه نشي د کابل ځمکي
زه ستا (حنيفی) يم د قلم څوکه می تانده شوه
شعر درته ليکمه خفه نشي د کابل ځمکي

۱۳۷۵/۸/۳ هـ ش.

د طالبانو په کامیابی د روسانو او ایرانیانو وارخطائی

مستقيم سلطانی

د طالبانو د اسلامی تحريك چی د افغانستان د مسلمانو خلکو مرسته حاصله دی د کابل له نيولو وروسته ئی يو شمير هيوادونه وار خطا کړی دی. په تيره بيا د سيمی هغه مغرض او تربګنی لرونکی هيوادونه لکه روسيه او د هغوی متحدين چه لس کاله ئی په مسلمان افغان وژنه او د هيواد په ورانولو کی خپل وحشت سرته ورساوه اوس يو ځل بيا غواړی چه په غير مستقيم ډول پخوانی لوبه د ځينو معامله ګرو او تالبخټو په وسيله په دی نوم کرمه کړی «چه ګواکی د روس سرحدونو ته ګواښ متوجه دی» په دی اړوند ئی ده الماتا» غونډه جوړه او هلته ئی جدی تصميم ونيو ترڅو د دوی له پام وړ قوتونو سره هر اړخيزی عاجلی نظامی، مالی او سياسی مرستی وکړی! په ځانګړی توګه روس او تاجکستان په خپلو کښی موافقه وکړه چه د تاجکستان په شمال کښی روسی عسکر لازيات ځای په ځای کړی ترڅو د طالبانو د څواګ مکنه راتګ ته دوی خپل سرحدونه کلك محفوظ او قوی کړی وی. له بله پلوه روسانو خپل زاره اجنټان د شوری نظار معاون ډاکټر عبدالرحمن او يونس قانونی له څو نورو سره په تلوار او عاجله توګه کرملين ته احضار کړل ترڅونی د طالبانو په ضد له پرونی دښمن سره يو ځای کړی او د روسيې له کټو او سرحدونو څخه په جدی توګه دفاع وکړی.

له دی سره سم ئی په دوستم د يی طرفی سياست مات کړ او د طالبانو خلاف ئی د جګړی د پاره وهڅاوه هغه خپله دښمنی د طالبانو پرخلاف په داسی حالکښی ځرګنده کړه چه طالبانو د هغی نامنظوری غاصبی اداری توپکيان د پنجشير تر دری پوری څغلولی او د هغوی له زوور زياتی څخه ئی د کابل اوسيدونکی ژغورلی دی.

له بده مرغه په دی حالکښی د حقلیه لی مسعود توپکيانو د سالنك له لاری د طالبانو د اسلامی تحريك د مجاهدينو په سنګرونو د دوستم له مليشو سره په ګډه ناببره حمله وکړه او د عامو خلکو په کورونو کښی ئی د اسلامی تحريك د مجاهدينو پرخلاف خپل سنګرونه جوړ کړل. د تحريك مجاهدينو چه د خپل هيواد د خلکو د ژغورلو په نيت ئی پاڅون کړی له داسی عامی وژنی څخه ئی ډډه وکړه او خپل سنګرونه ئی خوشی کړل.

په دی وخت کښی د الماتا د غونډی نتيجه هم د خنجان په ترون کښی په داسی بڼه راڅرګنده شوه چه د ماهيبر د ترون بڼکی ئی پری والوزولی زوړ حکومت او صدراعظم له نظره ولويدل او د هغه حکومت ځای نوی سياسی او نظامی ائتلاف اشغال کړ.

عجيبه دا ده چه د خنجان د ايتلاف ارکانو د هغه ايتلاف عواقيب هير کړل چه د نجيب د اداری د سقوط په وخت کی ئی په جبل السراج کښی رامينځ ته کړی وو.

ايران او هند دواړه غواړی چه په خړو اوبو کښی ماهيان ترلاسه کړی په دی ترتيب ايران غواړی چه د خپل مذهبی او فرهنګی نفوذ سره سره د مينځنی اسيا د ملکونو شتمنی او صادرات هم د بندر عباس له لاری څخه بهرته صادر کړی ځکه ايران دا هر څه په داسی حالکښی ترسره کوی چه تر پرونه پوری ئی خپل مذهبی لړ کی «د افغانستان اهل تشيع، حزب وحدت» د مسعود سياف په مقابل کښی داسی وجنګول چه نور هغوی ته هيڅ پاتی نه شول.

بيائی په پای کښی د ربانی اداره ځکه تقويه کوله چه د نورو په نسبت ئی له هغوی سره د ژبی، فرهنګ او ثقافت په نوم د لوی تاجکستان نقشی او پلانونه ئی چه د افغانستان ملی وحدت ئی له ګواښ سره مخامخ کول.

له بله پلوه هندوستان هم د تربګنی او رقابت په پاليسی کښی له ايران سره په ګډه هلی ځلی پيل کړی دوی دواړو د تښتيدلی ربانی د حکومت په رسميت پيژندل راکلك کړی دی ترڅو

ص ٤

په افغانستان کی د اسلامی سوونی اوروزنی د مرکزونو تاريخی سير

ليکوال: س.م .د. «هاشمی»

په تير پسی

۲- د مغلو له تاراك څخه د افغانستان تر خپلواکی

(٦١٨هـ ق - ١٢٩٨هـ لمريز)

غياثيه مدرسه:

دغه مدرسه ملك غياث الدين بن ملك شمس الدين کرت ته منسوبه ده.

د روضات الجنات فی او صاف مدينة الهرات مؤلف د دغی مدرسی يادونه کوی چی ملك غياث الدين په ۷۲۰ هجری کال په هرات کی جوړه کړی وه. او د خپل وخت له مشهورو دينی مرکز څخه وه (٦)

د ملك حسين کرت خانقاوی:

د روضات الجنات فی اوصاف مدينة الهرات مؤلف معين الدين زمچی ليکی چی ملك معزالدين حسين کرت د غياث الدين کرت زوی چی په ۷۳۰ هجری کال په هرات کی د سلطنت واګی تر لاسه کړی نو په هرات کی يې دوه خانقاوی جوړی کړی چی يوه يی خانقای سرخيابان او بله خانقای جديد وه. چی پخپل وخت کی د دينی علومو د زده کړی او تبليغ او موعظو لوی مرکزونه وو. (۷).

شاه رخيه مدرسه:

دغه مدرسه د تيموری دوری نومیالی پاچا ميرزا شاه رخ په ۸۱۳ هجری کال په هرات کی جوړه کړی وه. وايي چې د دې مدرسی تر څنګ يي يوه خانقاه هم جوړه کړی وه. شاه رخ ميرزا چی په دی مدرسه کی د دينی علومو د تدريس له پاره د وخت مشهور عالمان ګومارلی وو. ډير طالبان په دی مدرسه کی د دينی علومو په زده کړه بوخت او د زده کړی ډيری اسانتياوی يي ورته برابری کړی وي. په مدرسه کی يوه لويه کتابخانه هم موجوده وه چی ډير کتابونه يي ورته راټول کړی وو. (۸).

غياثيه مدرسه:

د مطلع السعدين کتاب مؤلف په هرات کی د غياثيه په نوم يوه بله مدرسه راپيژنی چی د خواجه غياث الدين پير احمد خوافي له خوا جوړه شوی وه. دغه خواجه غياث الدين د ميرزا شاه رخ وزير ؤ چې په ۸۲۰ هجري کال د وزارت دنده ورسپارل شوی وه.

تومورۍ ډير علم دوست وزير ؤ. چې د هرات په مربوطاتو کی يې زيات شمير مدرسی او خانقاوی جوړی کړی وي(۸). غياثيه مدرسی يوه لويه کتابخانه هم درلوده چې د «سير کتابخانه ها در افغانستان» مؤلف يې پخپل اثر کی يادونه کوي. (۹)

د خواجه کمال الدين حسين مدرسه:

د خلاصة الاخبار مؤلف په هرات کی د خواجه کمال الدين حسين د مدرسی يادونه کوي. وايي چې خواجه کمال الدين د تيموريانو په دربار کی يو منلی او نباغلی سړی ؤ. چی تر ډيره وخته پوري يې د سلطان تيمور د صدر چاری سر ته رسولی يو عالم، فاضل او علم دوسته سړی ؤ د هرات د جامع جومات غربی ارخ ته يې يوه دينی مدرسه جوړه کړه او د طالبانو له پاره يې د زده کړی ډير سهولتونه برابر کړل. تومورۍ په ۸۹۷ هجری قمری کال وفات او پخپله مدرسه کی ښخ شو. (۱۰).

د هرات نظاميه مدرسه:

دا مدرسه د الپ ارسلان او ملك شاه سلجوقی نومیالی وزير نظام الملك په هرات کی جوړه کړی وه. د خپل وخت ډيره لويه مدرسه وه لوی لوی دينی عالمان پکی په تدريس ګومارل شي وو. نومیالی دينی عالم، شاعر او ليکوال مولانا عبدالرحمن جامی په دغه مدرسه کی خپله زده کړه سر ته رسولی وه. وايي چې دا مدرسه د تيموريانو په يرغلونو کی ړنګه شوی وه، خو امير علی شيرنوائی بير ته جوړه او فعاله کړه، ډير و طالبانو به پکی د دينی علومو زده کړه کوله او د وخت نامتو عالماانويه پکی تدريس کاوه. (۱۱)

بديعيه مدرسه:

دا مدرسه د سلطان حسين بايقرا زوی بديع الزمان مرزا په هرات کی جوړه کړی وه د «تحفه سامي» مؤلف وايي چې دغی لويي مدرسی يوه کتابخانه هم درلوده چی ډير مهم او ناياب کتابونه پکی را جمع شوی وو. په دغه مدرسه کی ډيرو لويو عالمانو تدريس کاوه او له لريو لريو سيمو څخه ورته طالبان د زده کړی لپاره راتلل. (۱۲)

د جامي مدرسه:

دا مدرسه نومیالی دينی عالم، شاعر او ليکوال مولانا عبدالرحمن جامي (۸۱۷ - ۸۹۸ هجري) په هرات کی جوړه کړی وه. په دغه مدرسه کی له مولانا جامي څخه برسيره نورو دينی عالما نو هم طالبانو ته دينی علوم تدريس کړل. (۱۳) د سير کتابخانه ها در افغانستان کتاب مؤلف د خپل اثر په ۱۷۸مخ کی د دی مدرسی د لويي کتابخانی يادونه هم کوی.

فصيحيه مدرسه:

دغه مدرسه مولانا فصيح الدين محمد نظامي (۹۱۹هجری مړ) په هرات کي جوړه کړی وه. د خلاصة الاخبار مؤلف وايي چې تومورۍ مولانا فصيح الدين محمد نظامي د خپل وخت نامتو دينی عالم وو. د هغه وخت په ځينو مشهورو مدرسو (غياثيه، اخلاصيه او بديعيه) کی يې د تدريس دنده درلوده برسيره پردی يې خپله مدرسه هم جوړه کړی او «فصيحيه مدرسه» يې نومولی وه.

په دغه مدرسه کی پرده علاوه نورو دينی علماؤ هم طالبانو ته د دينی علومو تدريس کاوه. (۱۳)

مدرسه چهارمنار:

دغه مدرسه د سلطان حسين بايقرا ميرمنی بيګه سلطان بيګم جوړه کړی وه. د خلاصة الاخبار مؤلف خوندمير ليکی چې تومورۍ ميرمنی د دغی مدرسی له پاره څه زراعتی ځمکی وقف کړی دی چی د هغو په حاصلاتو به دغه مدرسه چليدله. په دغه مدرسه کی د طالبانو له پاره د کتابخانی په شمول د زده کړی هر ډول اسانتياوی برابری شوی وي. د وخت نامتو عالمانو پکی د تدريس چاری سرته رسولي. چې يو د هغو له جملی څخه مولانا غياث الدين طبيب دي. (۱٤)

د خواجه جلال الدين قرنخودی مدرسه:

دغه مدرسه خواجه جلال الدين قرنخودی په هرات کی جوړه کړی وه. تومورۍ د هرات د تيموريانو د دوری د سلطان حسين بايقرا مشهور وزير ؤ. خلاصة الاخبار يې د مدرسی يادونه کوی او وايي چی د خپل وخت مشهوره مدرسه اوددینی علوموزده کړی مرکز دي. (۱۵)

د ګازرګاه خانقا او مدرسه:

دا مدرسه او خانقاه شاه رخ ميرزا په ۸۲۹ هجری کال د حضرت خواجه عبدالله انصاري د قبر تر څنګ جوړه کړه وايي کله چې په (۹۰٤ هجری کال) تيموريانو مشهور وزير امير علی شيرنوائی د سياست او دولت چاری پريښودی په دغه مدرسه او خانقاه کی يې استوګنه اختيار کړه طالبانو ته به يې د دينی علومو تدريس کاوه. برسيره په امير علی شيرنوائی د وخت نورو مشهورو علماوو هم په دغه مدرسه کی د تدريس چاری سرته رسولي.

دغی مدرسی ډير نامتو عالمان، او اديبان روزلی دي. (۱٦)

د انجيل د سر پل مدرسه:

د خلاصة الاخبار مؤلف ليکی چی امير علی شيرنوائی د هرات د انجيل په سر پل کی يوه لويه او ډيره ښکلی مدرسه جوړه کړی وه چی په خپل وخت کی يې ساری نه درلود. د وخت لوی لوی عالمان او فاضلان پکی د تدريس په چارو بوخت وو او له شاو خوا سيمو څخه ورته د دينی علومو طالبان په ډير ذوق او مينه راتلل.(۱۷) د «سير کتابخانه ها در افغانستان» کتاب په ۱۸۱ مخ کی ددی مدرسی د لويي کتابخانی يادونه شوی ده، چی د خپل وخت له ډيرو مشهورو کتابخانو څخه وه.

د سيد غياث الدين محمد باغبان مدرسه:

سيد غياث الدين محمد باغبان د هرات د تيموريانو د دوريي له مشهورو عالمانو او فاضلانو څخه ؤ. د خلاصة الاخبار کتاب د تومورۍ د يوی مدرسی يادونه کوی چی پخپل وخت کی ډيره مشهوره مدرسه وه او د علم او عرفان تر يو به پکی خپله تنده خړوبوله. (۱۸)

د خواجه فضل الدين محمد مدرسه:

خواجه فضل الدين محمد په ۸۷۸ هجری کال د سلطان حسين بايقرا په دربار کی وزير شو.

وايي چی تومورۍ ډير علم پالونکی سړی ؤ. د هرات په ښار کی يې د يوی مدرسی بنسټ کيښود. په ډيره مينه او اخلاص يې دا مدرسه جوړه کړه د وخت نامتو عالمان او فاضلان يې ورته د تدريس د چارو له پاره مقرر کړل. طالبانو او استادانو ته يې د زده کړی او تدريس ډول ډول سهولتونه برابر کړل. دغه عالم وزير په ۹۱۰ هجری کال وفات شو. (۱۹)

د سلطان ابراهيم ميرزا مدرسه:

سلطان ابراهيم ميرزا د سلطان حسين بايقرا لمسی ؤ، چی په ۸٦۱ هجری کال يې په هرات کی د سلطنت واګی تر لاسه کړي. تو موری علم پروره سړی ؤ په هرات کی يې يوه لويه مدرسه جوړه کړه او په خپل نوم يې ونوموله. دغی مدرسی ډيره لويه کتابخانه هم درلوده. په مدرسه کی ډيرو طالبانوددینی علومو زده کړه کوله او ډيرونامتوعالمانو ورته تدريس کاوه. (۲۰)

د خواجه اسماعيل حصاری مدرسه:

د دی مدرسی او د هغی د مؤسس په هکله د خلاصة الاخبار مؤلف خوندمير پخپل کتاب کی ډيره لنډه يادونه کړی ده، چی د هغی له مخی فکری سلجو قی د مزارات هرات په تعليقاتو کی ددی مدرسی نوم ياد کړی دي. د دوی له ځرګندونو څخه دومره معلوميږی چی دا مدرسه په هرات کی جوړه شوی او د خپلی وخت مشهوره مدرسه وه. د سير تاريخی کتابخانه ها در افغانستان مؤلف د خپل کتاب په ۱۸٦ مخ کی ددی مدرسی د کتابخانی يادونه هم کړی ده.

پيشی ور مدرسه:

د خلاصة الاخبار د مؤلف د ځرګندونو له مخی دغه مدرسه په هرات کی مولانا جلال محمد قاينی جوړه کړی وه. (۲۱) تومورۍ په خپل وخت کی د حديثو لوی عالم ؤ، په ۸۳۸ هجری کال وفات شوی دي. (۲۲)

دغه مدرسه د خپل وخت له درو مشهورو مدرسو څخه وه لوي، لوی دينی عالمان پکی په تدريس بوخت وو.

عمومي يادونه:

برسيره پر دغو پورتنيو مدرسو چی لړی ډيری نور دروپيژندلي، د هرات د تيموريانو د دوری د يو شمير نورو مدرسو نومونه هم په ځينو کتابونو کی راغلی دي.

دغه مدرسی به د خپل وخت له مشهورو مدرسو څخه وي، ډير عالمان به پکی په تدريس او طالبان به پکی د دينی علومو په زده کړه بوخت وو، خو دا چی مور د هغو په هکله نور معلومات تر لاسه نه کړای شول دلته يې يوازی د نومونو په يادولو اکتفاء کوو:

(۱) د خواجه افرين مدرسه(۲) د مير محمود مدرسه (۳) د خواجه ملك زرګر مدرسه (٤) سبز فيروز آبادی مدرسه (۵) د سرمزار سادات مدرسه(٦) مهد عليا ملك آغا مدرسه (۷) امير فيروز شاه مدرسه(۸) کوکلتاش مدرسه(۹) امير غياث الدين بخشی مدرسه(۱۰) د سبز ګنبدامرزا مدرسه (۱۱)خواجه ترازودار مدرسه(۱۲) خواجه جلال الدين مدرسه(۱۳) امير حقمان مدرسه(۱٤) سلطان آغا مدرسه(۱۵) خواجه پابوس مدرسه (۱٦) مولانا لطف الله مدرسه.

د يادونی وړده: له ۱- څخه تر ۱۰ پوری مدرسو نومونه په خلاصة الاخبار (خوندمير) ۱۳۵-۲۵ مخونو او له (۱۰) څخه تر ۱٦ پوری مدرسو نومونه په تعليقات مزارات هرات ۱۷۹-۱۹٦ مخونو کی راغلی دي.

مأخذونه

(۱) کانون های علوم و ثقافت اسلامی در افغانستان، محمد يوسف ارزق، کابل، ۱۳۷ کال ۳۵-۳۷ مخونه.
(۲) عرفان مجله، (د فکری سلجوقی د خيابان ۷۰ مخ په حواله) پنځمه ګڼه ۱۳٦۱ هـ ش کال.
(۳) عرفان مجله، څلورمه ګڼه، د جلال الدين صديقی مقاله (د خلاصة الاخبار په حواله)، ۱۳٦۱هـ ش کال.
(٤) عرفان مجله شپږمه ګڼه، " د جلال الدين صديقی مقاله " ۱۳٦۱ هـ ش کال.
(۵) کانون های علوم و ثقافت اسلامی در افغانستان، محمد يوسف ازرق، کابل، ۱۳۷۰ هـ ش، ٤۱-٤۲ مخونه
(٦) روضات الجنات فی اوصاف مدينه الهرات، معين الدين زمچی اسفزاري، تهران، ۱۳۳۸ هـ ش
(۷) پورتنی اثر (مقدمه) ۲۹ مخ.
(۸) مطلع السعدين، جلد ۲، لومړی برخه، ۱۸۷ مخ
(۹) سير کتابخانه ها در افغانستان، نهلاب رحيمي، ۱۳٦۱ هـ ش، (۱۷۰مخ)
(۱۰) خوندمير، فصلی ازخلاصة الاخبار، ۱۳ مخ او حبيب السير جلد ۳ ۳۲۲ مخ.
(۱۱) پورتنی اثر، ۱٤ مخ
(۱۲) سام ميرزا صفوی، تحفه سامي، تهران، ۱۳۵۲ هـ ش، ۱۲ مخ.
(۱۳) خلاصة الاخبار، ۱۵ مخ.
(۱٤) پورتنی اثر، ۲۰ مخ
(۱۵) همدا پورتنی اثر
(۱٦) فصلی از خلاصة الاخبار، ۲۳ مخ.
(۱۷) پورتنی اثر ۲۵ مخ.
(۱۸) پورتنی اثر ،۲۵ مخ.
(۱۹) دستورالوزراء، ٤۳۹مخ.
(۲۰) مطلع السعدين، دويمه برخه، دوهم ټوك ۳۲٤ مخ.

موږ هیڅکله هم ...

دي چي د جزئیاتو په باب یې زیات تفصیلات ورکول کیداي شی

خو په دي برسیره هغو علومو کي چي د ښځو موجودیت ضروري وي لکه طب او نور علوم نو په دي کي زموږ سره کومه ستونزه نه شته.

خو دا ټول هغه وخت صورت نیولي شي کله چي په هیواد کي مرکزي مستحکمه اداره جوړه شي.

محترم ملا محمد عمر (مجاهد) وویل: موږ هیله لرو چي خارجي هیوادونه او ملگري ملتونه د طالبانو اسلامي حکومت په رسمیت وپیژني او په دي هکله موږ د بیلا بیلو څو او وسره په ارتباط کي یو او انشاالله مثبتي نتیجي به ورکړي.

ده وویل: هغه جهادي مشران چي د روسانو په راپرځولو کي یې برخه اخیستي ده او له جهاد وروسته یې په خائنانه هلو ځلو کي برخه نه ده اخیستي موږ هغوي ته تل د احترام په سترگو گورو او تاریخي شخصیتونه یې گڼو.

ده د پخواني حکومت مشرانو څخه غوښتنه وکړه چي د ملت په حالت دي نور رحم وکړي ځکه چي شهیدان په لحد کي منتظر دي خپلو ازلي دښمنانو سره دي پریکړه وکړي او د بیت المال مالونه دي بیر ته بیت المال ته مسترد کړي.

محترم ملا محمد عمر مجاهد د مخالفینو سره د اوربند په باب وویل: موږ اوس په دوه اړخیز کمیسون موافقه کړیده البته په دي کي د ملگرو ملتو او اسلامي هیوادونو رول د تضمین کوونکو په حیث نه ردوو.

محترم ملا محمد عمر (مجاهد) د مخدره موادو په باب وویل: په افغانستان کي شراب او چرس په بشپړه توگه بند شوي او موږ په بیلو بیلو برخو کي د هیروئینو ادي له مینځه وړي دي.

د کابل د دفاع په هکله محترم ملا محمد عمر (مجاهد) وویل: هغه پخواني دولت چي نه شرعي او نه قانوني حیثیت لرلو د کابل دفاع ته ملا ترلي وه نو موږ به هم په پوره خلوص او ایمانداري په قوي توگه د کابل سار حخه دفاع وکړو.

کله چي له ده څخه پوښتنه وشوه مخالفین وایي چي کابل دي غیر نظامي شي نو ده وویل: کابل اوس هم غیر پوحي دي. هلته نظامي قواوي درک ته لري بلکي زموږ ټولي نظامي قواوي د کابل په اطرافو کي د سار په دفاع بوختي دي.

دین و ایمان چیست و چگونه بشر را ...

بر ادای آن مکلف گردانیده، نخست انسان را بصورت پنهان وآشکار بخداوند قریب ونزدیك میسازد وبسوی کمال میفرستد وبعداً آنرا بر خود انسان حافظ ومراقب میگرادند تا آنجا که خود بر خود حکومت کند، بسوی خیر قدم زند واز هوا وهوس وخراهشهای حیوانی روگردانش گرداند. این قوت را اراده قوی وایمان حقیقی میتوان گفت همچنین مسلمان از برکت اسلام وایمان مشروط بر آنکه منحیث دین بر آن عمل کند در فکر وخیال خود خواه مخواه صاحب استقامت میشود ودرست حرکت میکند، چه از یکطرف به برکت ایمان فکرش بسوی خدا وراه خدا ترکز یافته بطرف دیگری متمائل نمیشود واز جانب دیگر از برکت عزم واراده متین گردن شهوت وامور ناجایز را میشکند وعالی بر خورد میکند. بناءً دعوات اسلامی تماماً متوجه اینستکه انسان آزاد زندگی نماید وخصوصیات طبیعی انسانی را حفظ کند واز فکر خود کار بگیرد وخوب وبد وهر چیزیرا وهر کاریرا تشخیص وتفکیك نماید ودر پرتو عقل ارزش هر چیزیرا تعیین نماید. پیغام اسلامی از تمام آن عواملی که بخصایص انسانی صدمه وضرور میرساند ومنفعتش را ضعیف میسازد و در تفکیك وجدانی بین خوب و زشت قدرتش را در تعیین ارزش اشیاء کم میسازد، صدای آزادی انسانرا بلند کرده است، لذا سود را حرام گردانیده واز طریق مال وکرسی کوبیدن وذلیل نمودن یك انسانرا مذموم خوانده است، احتکار را حرام ساخته چه ممکن که بالآخره یك انسان از طریق احتیاج نزد محتکر ذلیل شود، نوشیدن مشروبات واستعمال دخانیات را که بقوه عقل ضرر وارد میکند نیز حرام گردانیده وبلکه تمام وسایلی را که فکر مستقیم وآزاد انسانی را با اختیارات ذاتیش سلب مینماید حرام میداند. البته آزادی انسانی وصلاحیت واختیار انسانی طبعاً خودسری حیوانی وآزادی مدنی انسان را نمیگویند بلکه در ساحه، انسانی فکر وخیال کردن آزادی انسانی است و انسان آزاد از ارشهای عالی و بلند را بایستی بشناسد و باساس منطق انسانی خود چیزیرا معلوم کند که انسانیت متقاضی آن است. آن آزادی که در ظل حمایت اسلام بانسان دست میدهد بالاتر آن انسان میتواند آزاد فکر کند وخصایص انسانی خودش را از عوامل خارجی وغیر انسانی حفظ کند. اسلام اجازه داده است که انسان بایستی این آزادی را حفظ کند واز برکت آزادی فکر ومنطق ارزشهای انسانی را درك نماید. خلاصه اینکه دعوت اسلامی بس تنها آزادی وحریت اسنانی را میخواهد وآنرا برای همیش حفاظت میکند. طوریکه بارها گفته شد مطلب از آزادی این آزادی مدنی نیست که بهرچیز لذت بخش انسان دست زند، بلکه مقصد آن اینستکه انسان از انسانیت خودش بفکر وعقل خودش آزاد است تا آنکه در ساحه وجدانی عالی باخلاق پر اهمیت وپر ارزش اقدام نماید ومطلب حریت انسانی در چیزهای نیست که متاع دینوی شمرده میشود وخداوند آنرا چنین بیان فرموده: برای مردم محبت به شهوات وعشق زینت داده شده که ایشان بآن میلان مینمایند وآنعبارت از زوجات پسران، گنجینه های از زروسیم، اسپهای زیبا ونمونه، عموماً حیوانات خوب ونافع وزراعت وکشت وکار میباشد که اینها همه متاع وسرمایه زندگی ورجوع از آن بخداوند پسندیده ونیکو است، یعنی آنچه نزد خدا برای مردم نیکو است بمراتب از اینها بهتر وبرتر میباشد. پس اگر انسان در دایره همین حب شهوات قرار میگیرد وتحت تأثیر آنها میآید باز امکان ندارد که نظر اورا در مورد ارزش اشیا نظر موزون ودرست خواند وهم محال است که این انسان در زندگی خودش مثالهای عالی ومهم اخلاق را تشخیص وتمیز کند که خاص در عبادت خدا واز صفات خدا بدست میآید.

از اینجاست که در اسلام به ایمان وعقیده دعوت بعمل آمده و به مسلمان میفهماند که باید بجای عبادات و تقالید به تفکر وجدان رو کهد و آنکسانی را که از اسلام بر میگردند و اسلام را نمی پذیرند بهمین ترتیب تردید نماید و بایشان تفهیم دارند که ایشان اصلاً از تفکر و تعقل کار گرفته اند بلکه در دایره، رسم و رواجها و عنعنات و تقالید شان باندازه، گیر مانده اند که آزادی انسانی خویش را از دست داده و بفکر وجدان خویش خیر و شر را هم تفکیك نمی توانند کرد. الله تعالی میفرماید وقتیکه بایشان گفته شود که عقب کسی روید که خدا او را فرستاده، میگویند ما با راهی میرویم که پدران و نیاکان ما رفته اند. آیا اینها عقب پدران شان میروند در حالیکه پدران شان نمیدانستند و نه راه درستی را در پیش گرفته بودند». در این آیات متبرکه تمرد ایشان از اسلام مستقیماً تقبیح نگردیده و بلکه راساً وضع تقلیدی شان سرزنش و تقبیح شده است و با تفهیم گردیده که خلاف حرمت انسانی در دایره، عنعنات و تقالید ماندن و محصور شدن انسانرا از کمال انسانی عقب می اندازد.

قرآن کریم میفرماید: «رشد بر گمراهی امتیاز معلوم و آشکاری دارد». به این معنی که اگر پرده، عرف و عادت و تقالید بی مورد برداشته شود و از سویه های شهوانی که عبارت از زن، اولاد، زر و سیم و مال و دولت فکر انسانی بالا و بلند رود. در آنوقت در حقیقت و حقانیت دین اسام تردیدی بر منکرات و گمراهان پیدا نمیشود و این شك و تردد باقی نمی ماند. بناءً این نخست بتمام معنی بیمورد و غیر قابل قبول است که میگویند: اسلام بجنگ و قتال بخاطری اجازه داده که مردم را بزور و جبر مسلمان سازد.

اجازه، اسلام بجنگ در موقعی است که دشمن در کمین بوده و در دفعش مجبوریت احساس گردد و یا آنکه دشمنان اسلام با مسلمانان به منازعه آغاز کنند و به تجاوز بپردازند تا مسلمانانرا مجبور به ترك اسلام و دست برداری از رسانیدن پیغامی گردانند که بر آن ایمان داشته و مکلف به قبول و اشاعه، آن میباشند. در حالیکه مسلمانان به برکت همین پیغام زندگی شرافتمندانه داشته و سویه سطح انسانی ایشان بالا و بلند رفته است، هرگاه اسلام مسلمانانرا بدفاع از دشمن مأمور نمی کرد در آنصورت موافق با طبیعت انسانی و مطابق به فطرت خدایی نمیبود.

ناتمام

مورال رزمی مجاهدین تحریک اسلامی ...

مجاهدین تحریك اسلامی طالبان روز سه شنبه گذشته ضمن نبرد شدید نیروهای دشمن را از فاصله ۲۵ کیلو متری شهر کابل به مساحت(۶۰-۷۰) کیلو متر به عقب راند فعلاً مجاهدین در دو راهی سرگ بگرام قرار داشته و به پیشروی خویش دوام میدهند.

موصوف افزود: در جنگ سه شنبه گذشته نیروهای طالبان مناطق کلکان و قره باغ را تصرف نموده، ۳۰ نفر دشمنان به هلاکت رسید و ۴۰ نفر دیگر دستگیر گردید.

در جریان جنگ متذکره هشت عراده تانك، چهار B.M ۱۲، هشت عرابه توپ D.C چهار میلان و غیره وسایل جنگی و مهمات بدست مجاهدین افتاده است مولوی محمد حکیم در جریان گفت وشنود در برابر پرسشی چنین گفت: وضع امنیتی شهر کابل مطلق آرام بوده و شهریان کابل از استقرار دولت اسلامی بدست طالبان نهایت مسرور و راضی هستند. آنها آماده گی هر نوع کمك و همکاری را با دولت اسلامی خویش اظهار کرده اند و وعده داده اند که بصورت داوطلبانه حاضر هستند تا در جهاد و نبرد علیه دشمنان دین و وطن در کنار مجاهدین اسلامی برزمند.

نامبرده این شایعات را که دولت اسلامی در شهر کابل جوانان را به جبر به خدمت عسکری فرامیخوانند بی اساس خواند و گفت این شکایات پروپاگندهای غلط او نا درست دشمنان اسلام ناشی گردیده است.

هم چنان این مسأله که دولت اسلامی در ساحات خیر خانه و دیگر مناطق به گرفتار و اذیت اشخاص پرداخته نیز عاری از حقیقت میباشد. البته چند روز قبل دشمنان عده ای را در شهر کابل توظیف کرده بودند که بر خلاف طالبان تبلیغ نمایند که خوشبختانه این گونه افراد دستگیر گردیده اند ولی دولت اسلامی به هیچ صورت در شهر به این و آن نام کسی را دستگیر نمی نماید.

مولوی محمد حکیم در قسمتی از مصاحبه اش در هورد جمع آوری اسلحه در شهر کابل و نواحی و اکناف آن گفت: دولت اسلامی در اکثر مناطق به رویت اسناد و اطلاعات موثق به جمع آوری سلاح پرداخته و این پروسه با در نظر داشت حقایق و اسناد ادامه دارد.

د طالبانو د مرستی لپاره ...

له راغلي خبر سره سم د غونډي ویناوالو په هیواد کي طالبان د جهاد د اصلي ستني او د الله په ځمکه د الله (ج) د قانون د نفاذ له پاره بوا ځیني ځواك وباله او د هر ډول همکاري ژمني یې بو ځل بیا وورسره نوي کړي.

له ریوټ سره سم غونډي نه وروسته د شپږ سوه تنو ځوانانو یوه ډله کابل ته لاړه او د مقابلي د پاره د جنگ د جبهي لومړي یو کرښو ته وروسول شول. ریپوټونه وایي چي کابل ته ډلي ډلي مجاهدین له طالبانو سره د مرستي له پاره را روان دي.

د شمشتو په کمپ کی ...

اورته لمن وهله نن څنگه او په کومه خوشحالی کیښی دصلحی او خیر چیغی وهی هغه چا چه د افغانانو کوروته په کنهوالوبدل کړل په لکونو ماشومان یی یتیمان او په لکونو ښځی ئی کونډی او بی شمیره علماء او پوهان ئی د تورو تمبو شاته شهیدان او یا په هجرت مجبور کړل چه پخپله استاد ربانی او ملگری ئی هم پکښی شامل دی د کوم دود او دستور له مخی ئی د دښمنی او کرکی فضاً د دوستی او مینی په فضاء بدله شوه چه نن هماغه وروسان او هندوان د استاد ربانی مسعود قومندان سره د کومك کولو او مرستی چیغی وهی او هر قسم ملاتړئی کوی او دوی ئی هم خیرات ته کچکول پلاس ولاړدی آیا څه شو هغه اسلامی او افغانی غیرت چه مرگ قبلوی خود دون همته خلکو له لاسه اوبه قدری هم نه چښی متأسفانه بیا هم دوی ولی نه پوهیږی که د هغوی په مرسته او کومك څوك ژوندی او په قدرت پاتی کیدای شوی نو ترکی، امین، ببرك او نجیب سره ئی په مستقیم ډول دسر او مال په قیمت ملاتړلی وه او پخپل ټول زور او قوت ئی ورسره مرسته او همکاری و کړه نن به هغوی په نړی کی سرداران وای خو تاسو او ټولی دنیا په سترگو ولیدل چه باداران بی څه شول او نوکران ئی په کومه لاره لاړل پس ننتی باداران او نوکران دی دپخوانیو څخه عبرت واخلی او د خپلو شومو او ناوړه اعمالو څخه دی لاس واخلی او دافغانستان د مسلمانانو په شرکی دی خپل خیر نه لټوی کنه نو خپل انجام ته دی منتظر اوسی.

ولایت بادغیس بدست مجاهدین ...

ما همکار بوده و همواره از تحریك اسلامی طالبان طرفداری نموده اند.

تنها در سرحدات ولایت بادغیس افراد محدود طرف مقابل وجود داشتند که در نتیجه عملیات تصفیوی مجاهدین دولت اسلامی، مناطق غورماچ، مرغاب وقیصار از وجود آنان تصفیه گردیده و فعلاً به سوپ میمنه در حال پیشرفت اند رادیو کابل طی گزارش قبلی خود گفته است که تحریك اسلامی طالبان نیروهای شورای دفاع شمال را در محاذ های ولایات بادغیس و فاریاب به عقب نشینی مجبور کرده اند، رادیو کابل گفته که در جریان این جنگ یك مقدار اسلحه بدست مجاهدین افتاده است.

قرار یك گزارش دیگر نیروهای دولت اسلامی در بادغیس و فاریاب به قوای دشمن ضربات کوبنده وارد مینمایند.

د امریکا په نیویارک کی د طالبانو ...

تربیښو لاندي کړل او مړه دي وي روسان،

مړه دي وي هندوان شعارونه ئی ورکول. مظاهره کوونکی د نیویارك د ښار له مختلفو سرکونو څخه تیرشول او د لا اله الا الله کلمه یې په لوړ آواز ویله. د روسیی او هندوستان له حکومتونو څخه ئی غوښتنه و کړه چی نور دی د افغانستان په داخلی چارو مداخله نه کوی او د افغانستان د ملی وحدت او اسلامی جهاد له دښمنانو سره دی مرستی نه کوي

د مظاهری مشری په نیویارك کی د سید جمال الدین افغان جومات امام مولوی محمد نبی یوسفی کوله. په مظاهره کی گڼ شمیر افغانی میرمنو او خویندو هم برخه اخیستی وه، دوی په افغانستان کی د طالبانو د اسلامی تحریك د اسلامی مقرراتو د نفاذ ټینگ ملا تړ وکړ او خپله هر ډول همکاري یې وورسره وښودله.

د طالبانو په کامیابی د ...

هندوستان له پاکستان سره په رقابت خپل مالونه د مینځنی آسیا مارکیټونو ته صادر کړای شی او په دی ترتیب که وکولای شی چه پاکستان گوښه کړای شی نو ځکه هندوستان هم د خپل پخوانی انډیوال روس، په لپاره له ایران سره سم په غاړه روان او د ربانی د ړنډلی او گرم نام حکومت د اداری په نوم پسی لا لهانده چیغی او سوری وهی چه دوی د روس، هند، ایران، د ربانی رایړنډلی حکومت په رسمیت پیژنی.

په داسی حال کی چه نه ربانی نه ئی حکومت او نه ئی ځای شته خو دا مثلث چه د افغانانو تاریخی دښمن دی او دوی ته د افغانانو ځواك او مقاومت ډیر ښه ځرگند دی ځکه دوی اوس داسی مذبوحانه هلی ځلی کوی چه که دوی لایا هم وکولای شی او د افغانانو وحدت او قیادت ته کومه صدمه ورسولای شی همدا سبب دی چه د ایران دیپلوماتان داسی لالهانه او سرگردان دی چه د ایران په ځای ئی خپلی بستری د مینځنی آسیا په ملکونو کښی څه بلکه په روسیه او هند کښی غوړولی دی.

په داسی حالکښی چه ایران خپل نظام دروحانیت تر عنوان لاندی روان کړی او هم دی ته ئی د اسلامی انقلاب رنگ ورکړی، په داسی حالکښی چه دا د دوی مذهبی صبغه ده. ایران غواړی چه ټوله اسلامی نړی له خپلی دیدگاه او لید سره سمه وگوری او که بیا هغوی ته د مسلمان او اسلام په سترگه نه شی کتلای، دا هغه مذهبی تعصب دی چه له ځانه پیل او له خپلی عقیدی څخه پرته بل څوك ورته مسلمان نه ښکاریږی. په دی برسیره دا عقیده هم لری چه هر چیرته اسلامی پاڅون راشی باید مرجع ئی ایران وی په داسی حالکښی چه په نړی کښی زیات اهل سنت والجماعت مسلمانان ژوند کوی. دوی د هغوی مذهبی ترجیح کړی هغه له خپل لید سره سم نه گڼی.

ایران غواړی چه په دی لړه کښی ځانته حامیان او متحدین پیدا کړی او په هم دی خوږ اوبو کښی هاته لیږ ماهیان ترلاسه کړی چه دوی د افغانانو په هیواد کښی خیالی نقشی طرح کړی دی دتاجکستان بزرگ، او په هغه سیمه کښی تشکیل راپیښ نه کړی ترڅو دوی بدلون له مخی په سیمه کی د تشتلیزم په اساس یوه لویه امپراتوری رامینځ ته کړی ځکه یوه پلوه د افغانانو هیواد هضم او له بله پلوه د روس له تکنالوژی څخه د خپل زیرگراد لپاره بشپړه استفاده وکړي.

د ایران دا لویه په داسی حالکښی روانه دی چه د افغانانو د جهاد په برکت د مینځنی اسیا ملکونه د روس له استعمار څخه نیمه ازاد کړی شوی اوس دیته لیوال دی چه د روس له پرشمل څخه په بشپړه توگه خپل ځانونه وژغوری او د بیا لپاره ئی مستعمره نه کړای شی.

اوس هغوی غواړی چه له بهرنی نړی سره خپله رابطه درشه مستقله کړی او دیته لیوال دی چه په بشپړ ډول خپلواکه او ځانونه د روسانو له اسارت څخه لاتړیات آزاد کړی.

په دی وروستیو کښی چه په افغانستان کښی یو عظیم خپلواکه او ښترن او په انقلاب کښی اسلامی انقلاب رامینځ ته شوی، د ملوك طوایفی او تحزب په ځای اوس یو اسلامی امارت د امیرالمؤمنین تر قیادت لاندی مینځ ته راغلی او هیواد په ځلورو برخو کښی په دریو برخو د مرکز د پایتخت، په شمول یو حکم او امر چلیږی، د ځور او چپاول په ځای اوس دامن امنیت او د شریعت تر نفاذ او قانونیت لاندی هرسا ژوند رامینځ ته شوی دی.

دغه د میزان، عدالت او د انصاف انقلاب نوی لړ دولی، روسان ئی د اروپا چه دا ټولنیز او کلتوری نظام په د دوی هیوادونو ته حتماً خپلی جرړی غزوی ځکه ئی د الات د غونډی په نتیجه کښی د ځنجان تړون په مزار کښی در روسیه د قونسل په وسیله رامینځ ته کړ.

خو زموږ مجاهد و هیواد والو دا هرو کړی چه په خپل هیواد کښی به د شریعت حاکمیت پلی کړی او د ټولو معاملاتو مرجع به شرعی قانون او اسلامی نظام وی او هم دا د امیر المؤمنین وینا ده چه دشریعت په پلی کیدو کښی موږ له هیڅ چانه ویره او ترس نه لرو.

په پیښور کی نوی افغان قونسل ...

په هیواد کی دننه او له هیواد څخه بهر اداری چاری هم پخپل اسلامی مسیر کی عیاری شوی.

په پیښور کی له افغان قونسلگری څخه زموږ خبریال خبر راکوی چی نوی قونسل محترم مولوی شهاب الدین دلاور خپله وظیفه پیل کړي او د قونسلگری ټولي چاري یې د اسلام د اصولو او دیپلوماسی پرنسیپونو له مخی سمبال کړی دی.

خبریال وایي چي نوی قونسل ټولي هغه پیسی اخیستنی منع کړی چي د پخواني ړنگی شوی اداری قونسلانو په غیر قانونی توگه له مراجعینو څخه اخیستلی او په دی توگه نوی قونسل ټولو مراجعینو ته خبر ورکوی چي وروسته له دی به په لاندی ډول له قانونی لاری خپل کارونه تعقیبوی او هغه اندازه، پیسی به داخلوی چي قانونی بڼه لري او قانون ټاکلی دی لکه په لاندي ډول:

قانونی	غیر قانونی
۱- د پاسپورت قانونی بیه: ۱۰۴ ډالر	۱۰۰ کلداری
۲- د پاسپورت تمدید: ۱۰۰ ډالر	۲۰۰ - ۱۰۰۰ کلداری
۳- د نکاح خط تصدیق: ۲۵ ډالر	۵۰ کلداری
۴- د تذکری ترجمه: ۱۰ ډالر	۵۰ کلداری
۵- د تحصیل او تاروغی تصدیق	۵۰ کلداری
۶- فوتی او ولادی تصدیق: وړیا	۵۰ کلداری
۷- د سوداگری تصدیق: ۲۰ ډالر	۵۰ کلداری
۸- د پاسپورت د فورمو توزیع او تمدید: وړیا	۱۰ کلداری
۹- د ویزی د تعرفی مکتوب: وړیا	۱۰۰ کلداری

خبریال زیاتوی چي محترم مولوی شهاب الدین د لاور وویل ټولي هغه غیر قانوني پیسی اخیستل منع شول چي په پورته جدول کی درج دي.

حاجی آغا فرزند ...

مریضی طولانی شب دوشنبه بتاریخ ۱۳۷۵/۷/۳۰ وفات جنازه مرحوم در هجرت کلي اداء و بعداً به تگاب نقل و در هدیره آبائی شان به خاك سپرده شد، روز یکشنبه فاتحه خوانی وی در مسجد جامع هجرت کلي گرفته شد و در جنازه و فاتحه، مرحومی علاوه از علما کرام جنرال قونسل دولت اسلامی افغانستان مولوی شهاب الدین دلاور نیز شرکت داشت.

(انا لـ...)

اطلاعیه ریاست گمرکات

تمام اموال وارداتی وصادراتی تابع مقررات گمرکی می باشد بناءً از تمام تاجران محترم ملی تقاضا بعمل می آید تاحین واردات وصادرات اموال خویش را بعدازطی مراحل گمرك وتکمیل اسناد قانونی انتقال دهد در غیر آن مجاز نمی باشد وبازپرس قانونی صورت می گیرد. مسئولین بنادر کنترولی گمرك در دو محل شاهراه لین های غرب وشرق در این زمینه آماده همکاری وخدمتگذاری بیست وچهار ساعته می باشد.

دگډون بیه	شپږ میاشتني	کالني
پاکستان	Rs.200	Rs.400
دخلیج هیوادونه	SR.150	SR.300
اروپا وامریکا	US$75	US$150

یادونه

شاید ستاسو ایمان به اجازه درنکړی چی دا ډول سپیڅلی پاڼی په ناوړو ځایونو کښی وغورځوي.

(اداره)

له کوم افغانستان څخه دفاع؟

په دي شپو ورځو کي چي دهیواد په شمال کي کومه ډرامه روانه ده زموږ هیواد وال د دغي ډرامي کار کوونکي ډیر ښه پیژني خو بیاهم که ددوي په اعمالو یوځلند نظر وشي دا به بهتره وي ځکه چي خبري له یاده وځي خو لیکني خوندي پاتي کیږي.

داچی دغه ډله د پخواني حکومت یاد مفسدانو دډلي په نامه و پیژنو چي دوي دا څه کم پنځه کاله له ملت سره درواغ ویلي دي او په شرعي لحاظ درواغ دټولو فسادونو منبع ده.

د کابل پخواني ښار وال چي اوس راډیوو گاني ورته شړشوي جمهور رئیس وایي په ډیره بي شرمي د ملت دارادي او رایي خبره په خوله راوړي او کله ناکله د افغان مسلمان او مجاهد ملت ته دا علامیو په ترڅ کي خطاب کوي.

خودده له یاده وتلي چي داهغه ملت دي چي دده دبادار روسانوپر خلاف د جهاد څوارلس کلن افتخار او ویاړ لري که دي افغانان نه پیژني نور روسان افغانان ډیرښه پیژني روسان دي یوځل په کریوان کي سر ښکته کړي او خپله دړي وړي شوي امپراطوري دي وگوري. او د خپلو اسلافو څخه دي د افغانانو له اسلام او وطن سره دمینې په اړه هغه خاطري وریادي کړي چي لاتراوسه ژوندي دي. په ډیر تأسف سره باید سړي ووایي هغوي چي ځان، وطن او ایمان خرڅوي فکر کوي چي نور ددوي په دي اعمالونه پوهیږي او په ملت دړوند او کوڼ گومان کوي.

سوال دا پیدا کیږي چي دغه په اصطلاح د وطن د دفاع په نامه د وطن دخر ځوني تړون ولي او دڅه لپاره لاس لیك شوي دي؟ له خلکو څخه د جهاد په څوارلس کلن دوران کي د شوري نظار او دهغي د سرد مدار مسعود اعمال پټ نه دي هغوي چي د جهاد په موده کي دروسانو د قطارونو د امنیت مسؤلیت په غاړه لاره او د افغانستان د مسلمان ملت په خلاف یي له هغوي سره دفاعي تړون کړي ولا اوس هم خپلو تعهداتو ته وفادار پاتي دي هیوادوال خبر دي هغه وخت چي دتلي د میاشتي په شپږمه نیټه کابل د طالبانو د اسلامي تحریك د مجاهدینو په لاس ونیول شو دغو فراریانو حتي دیوي لحظي مقاومت هم نه درلود او په تیښته له کابله ووتل، په دي لټه کي ؤچي د خپل بادار کورته پناه یوسي ولي دسره استعمارپاتي شونو په عاجل ډول په الماتا کي غونډه وکړه او خپل تالي څټي یي یوځل بیا د افغانستان دمؤمن ملت دوژلو او کړولو لپاره تسلیح کړل. ټولو افغانانو او دنړي سوله دوستو هیوادونو ته جوته شوه چي د الماتا غونډه د افغانستان په خلاف دجگړي اعلان او د بهرني مسلحي مداخلي د دوام تجدید دي چي تر شایي روسان و لاړدي او دغه په اصطلاح د دفاع شوري ته چي په حقیقت کي دافغانانو د غلامولو او د افغانستان دخر څولو دنده په غاړه لري د نظامي مرستو برابرول په غاړه لري.

موږ په دي باور یو چي د افغانستان مؤمن او مسلمان ملت لکه د پخوا په شان په تاریخي لحاظ ددي درك لري چي خپل دوستان او دښمنان وپیژني دغه په اصطلاح دفاعي شورا چي د افغانستان دورانولو دنده به غاړه لري ډیره ښه پیژني. زموږ ملت د حق او باطل، مفسد او مصلح، مجاهد او جگړه مار وطن پلور اووطنپال ترمینځ توپیر کولای شي.

د طالبانو اسلامي تحریك دلوي خدای (ج) په نصرت او د ملت په ملاتړ باوري دي.

که دلوي خدای(ج) رضاوه د طالبانو اسلامي تحریك به خپلو تعهداتو ته په وفاداري سره ددغو مفسدینو نوي رامینځ ته شوي ډلگی چي زاړه داړه ماران پکي په نظامي لحاظ راټول شوي دي ډیره ژرله منځه یوسي او په گران هیواد تاریخي افغانستان کي به دوروڼو قومونو په ملاتړ یو اسلامي او ملي نظام د الهي شریعت په بناء او د خلکو په اراده منځ ته راوړي او خبره به جوته شي چي څوك له افغانستان او افغانانوڅخه دفاع کوي او څوك ددي هیواد شتمني په خپلو کي ویشي او په نورویي پلوري، زموږ اعمال زموږ د ونیا ډیر ښه ثبوت کیداي شي.

مسوده، اتحاد دوستم و مسعود ...

چند ماه قبل از انحلال حکومت رباني شروع گردیده بود.

ولي دوستم به تن دهي وتسلیمي به رباني حاضر نبود.

طبق نوشته مجله مذکور موافقت نامه آنان سه فقره دارد. نخست اینکه به اشتراك رشید دوستم، احمد شاه مسعود و حزب وحدت بنام شوراي دفاع افغانستان یك کمیسون مشترك تأسیس گردد. دوم اینکه در شهر مزار شریف یك کنفرانس ملی دایر گردد و در آن به شمول طالبان گروه هاي مختلف افغاني دعوت گردد.

سوم اینکه: هر گاه بر دوستم، مسعود و حزب وحدت و یا هر کدام حمله صورت میگیرد همه طور مشترك به آن جواب خواهد داد.

المجله به اساس اطلاعات منابع غربي مینویسد که مسوده، این اتحاد توسط نایب قونسل روس مقیم مزار شریف تهیه گردیده است.

اعلان

د ابرار خیریه موسسه غواړی چي د روان ۱۳۷۵ لمریز کال د قوس د میاشتی په ۱۳ مه چي د دسمبر د ۳ مي نیټی سره سمون خوری د تیرو کلونو په خیر د جلال آباد په ښار کي د معیوبینو لپاره د بایسکل د ځغاستي خورا په زړه پوری مسابقه ترتیب کړي.

هیله ده چي معیوبین ورونه د داخلی لپاره په لاندي آدرس ژرترژره تشریف راوری:

د داخلی نیټه: د همدی اعلان د لوستلو له نیټی څخه.

ځای: دعامي روغتیا روغتون - د شهید قاضي محمد نذیر سعید مرکز، جلال آباد.

SHARIAT WEEKLY
Editor-in-Chief : Molvi Ahmad Jan.
PAK-RUPE A/C; CD. No.1694-69
Habib Bank LTD. Tehkal Bala Branch
Peshawar Pakistan